



**STRATEGIC
IMPACT**
INTERNATIONAL

QALO EA LEETO LA MOETA-PELE®
v3.0 (2021)

“E BA LE BOITSEBELO BA THOMO E KHOLO”



STRATEGIC IMPACT

P.O. Box 1901, DENTON, TX 76202

WWW.STRATEGICIMPACTINTERNATIONAL.COM

© Copyright, *STRATEGIC IMPACT*. No changes may be made to this manual, but you may freely copy and distribute without making changes to content.

LIKATENG

Lengolo la Kamohelo	3
<i>STRATEGIC IMPACT KAKARETSO</i>	4
<i>MEHATO E 10 EA HO FIHLELA LEFATŠE LA HAU LE LAHLEHILENG</i>	5
LIKATENG TSA MOTHATI	6
Mothati 1: Re Bo Mang Hape Hobaneng Rele Mona?	7
Sheba: MEHATO E 10 EA HO FIHLELA LEFATŠE LA HAU LE LAHLEHILENG	9
MOHATO 1: Fetola Monahano oa	10
MOHATO 2: Rapel	
Mothati 2: Cheseho Bakeng sa Krete le Meea e Lahlehileng	11
MOHATO 3: Bua Ka Pono	13
Mothati 3: Pono ea Boeta-Pele — Hofihlela Lefatše Le Lahlehileng	14
Mothati 4: Baeta-Pele Ba Etsang?	16
MOHATO 4: Bokella Leho Hlomella Sehlopha	17
MOHATO 5: Khetha Sebaka	
MOHATO 6: Bovangeli	
Mothati 5: Moko Taba Oa Efangeli: Koetliso ea ho Paka	19
Sesebelisoa: Tšebeliso ea SESEBELISOA SA EFANGELI SA STRATEGIC IMPACT	21
MOHATO 7: Etsa Barutuo ba Bacha	25
Mothati 6: Moko Taba oa Borutuo: Koetliso ea Borutuo	26
Sesebelisoa: Tšebeliso ea SESEBELISOA SA BORUTUOA SA STRATEGIC IMPACT	27
MOHATO 8: Bokella Balumeli ba Bacha Kerekeng e Ncha	30
Mothati 7: Semelo: Motheo oa Boeta-Pele ba Bokreste	31
MOHATO 9: Atisa Barutuo	33
Sesebelisoa: Tšebeliso ea MMAPA OA TŠEBELETSO	34
Mothati 8: Boitolobetso Thomong e Kholo	36
Mothati 9: MEMO ea ho Qala: LEETO LA BOPHELO BOHLE HO FIHLELA LEFATŠE LA HAU LE LAHLEHILENG	37
MOHATO 10: Tšoara Matsoho ho Qalisa Sesole	38
Mothati 10: Selekane sa ho Tšoarana ka Matsoho	39
Ho qala LEETO LA BOPHELO BOHLE HO FIHLELA LEFATŠE LA HAU LE LAHLEHILENG	40-46
Boipolelo ba Tumelo ba STRATEGIC IMPACT	48-49
Molemong oa Hau - Lokoloha ho ikatisetsa lisebelisoa tsena bakeng sa ho paka leborutuo	
SESEBELISOA SA EFANGELI SA STRATEGIC IMPACT	50-51
SESEBELISOA SA BORUTUOA SA STRATEGIC IMPACT	52-53

RE EA U AMOHELA!

Baena le likhahitseli ho Kreste,

Re ea u amohela ho *STRATEGIC IMPACT QALO EA LEETO LA MOETA-PELE!* Re thabile remotlotlo ha u tlile. Sehlopha sa rona ha e sa le seo rapella likhoeli ha ho ntse ho hlophisetsoa koetliso ena.

Ha re ntse re le mmoho, re tla ba ho le mosebetsi oa tsebeletso ho ikatametsa Jesu le ho ruta ba bang. Re tla tseha ha mmoho, re tla hlophisa ha mmoho, le ho ithuta ha mmoho re ntse rei tlhomella ka, Litsebo tsa Boeta-pele, Katiso ea Bosebeletsi, le tsela ea *MEHATO E 10 EA HO FIHLELA LEFATSE LA HAU LE LAHLEHILENG.*

U tla utloa ho tsoa ho baruti ba bang le limeshenari ho tsoa naheng tse fapaneng ba tsoang liphuthong tse fapaneng ka lineho le boiphihlelo bo fapaneng... ka o fela ka cheseho ea ho hasa molaetsa o molemo oa Jesus Kreste le ho pheha Thomo e Kholo!

Thapelo ea rona nakong ena ke ho re u tsosetsoe ke Moea o Halalelang, u tla ba le pono e hlakileng bakeng sa bophelo ba hau le bosebetsi ba hau, u tla hlomelloa ka koetliso le lisebelisoa e le ho re ho etsa barutuo ba atang e be karolo ea ka mehla ea bophelo ba hau le ba bao u ba atelletseng pele. empa ka holima tsohle, lipelo tsa rona li lakatsa ho re u be le letsoalo le lerato le tebileng bakeng sa morena le 'moluki.

U tla matlafatsoa likarolong tseo u nang le likhaello, u tla khothatsoa moo u kikitlang, 'me u tla hlomelloa ha re ntse re tsoela pele ha mmoho ho Jesu Kreste.

Re ea u leboha ka ho ba le rona! Ke tlo tla ho ba le rona!

Ho tsa botebong ba lipeplo tsa rona,

Sehlopha sa Strategic Impact

BOITSEBISO:

Re le botho la boeta-pele, le inehetseng ho Jesu Kreste le horona ka phethahatsongea thuto e kholo.

PONO:

Reteng ho fa motho e mong le e mong tšepo ea bophelo bosafeleng ho Jesu Kreste.

"Ke neiloe borena leholimong le lefatšeng. E-eang kehona, le rute lichaba tsohle; le ba kolobetse kalebitso la Ntate le la Mora le la Moea o Hatalelang; 'me le barute, ho boloka tsohle tseo ke le laetseng tsona. 'Me bonang, 'na kenale lona kamehla eohle, ho isa bofelong ba lefatše." - Mattheu 28:18-20

MOSEBETSI:

Re koetlisa baeta-pele ho re ba atise barutuoa ba hotetsang cheseho ea ho qala mabotheo a hlomang kereke hohle.

"...Me litaba tseo o li utloileng ho 'na pela lipaki tse ngata, u li bee ho batho ba tšepelang, balokelang ho ruta ba bang le bona." - 2 Timothea 2:2

METHATI:

'MOKA OA PONO (MP)

"BONA THOMO E KHOLO."

Lebitsisi le le leng la tihahiso ea Strategic Impact.

BOETA-PELE BO NANG LE 'SUTSOMETSO (BT)

"EBA LE BOITSEBELO BA THOMA E KHOLO."

'Moka oa matsatsi a mararo go u tlang ho ikutloela kholo, boeta-pele le tihlomo ea kereke.

SEKOLO SA KATISO EA BAHLOMI

BA LIKEREKE (SKBL)

"ITHUTE U PHELE THOMO E KHOLO."

Ka selemo sele seng sehlopha se tla bona kholo ho Kreste la katisong ea bahlomi ba kereke le likereke.

SEBOKA SA KATISO EA BAETA-PELE (SKBP)

"ETELLA PELE LE HO GALA THOMO E KHOLO."

Ka selemo sa sele seng sehlopha se tla bona katiso ea baeta-pele le mabotheo a thomo ea kereke.

SEBOKA SA HO TSOSA LELAKABE (STL)

"KATISO EA THOMO E KHOLO."

Kopano ea selemo ea matsatsi a mararo ea basebetsi, baeta-pele le ba atisi ho matlafatsa, ho khathatsa, le ho etsa moralo bakeng sa litikoloho tse kholo tsa lefatše.

MORALO:

Re theha lihlopha tsa boeta-pele metseng ea lefatše ho atisa mabotheo a hlomang kereke hara chaba tsohle le lihlopha tsa batho.

*"Ba bang ha ba ithatafatsa,
'me ba hana ho lumela,
banyatsa le tseta ea morena
pela bongata, a tloha ho bona,
a khetha barutuoa, a ntoo ruta
ka matsatsi'ohle sekolong sa e
mong ea bitsoang
Tiranno." - Liketso 19:9-10*

MEHATO E 10 EA HO FIHLELA LEFATŠE LA HAU LE LAHLEHILENG (v3.0)



MOHATO 1: FETOLA MONAHANO OA

FEOLA MONAHANO OA "ho haha kereke e kholo" u hlomele khopolo ea hore na u "fihlela joang sechaba sa heno se lahlehileng → naha → lefatše." (Mattheu 28:18-20; Liketso 1:8; Liketso 20:24)



MOHATO 2: RAPELA

RAPELA bakeng sa bakotuli! (Luka 10:2; Liketso 13:1-3)



MOHATO 3: BUA KA PONO

BUA KA PONO ea Molimo ho sechaba sa hae e leng ea ho tlatsa tikoloho eohle ka taba tse molemo. (Liketso 1:8; 13:1-3)



MOHATO 4: BOKELLA LEHO HLOMELLA SEHLOPHA

Hloaea, khetha, BOKELLA LEHO HLOMELLA sehlopha se atisang bonyane bahlomi bakereke ka seemo le selemo. (Liketso 14:21-28; 19:9-10; Bakolose 1:7; 2 Timothea 2:2)



MOHATO 5: KHETHA SEBAKA

KA HO REPELA KHETHA SEBAKA kapa batho Molimo o u tataisetsang ho bona hoisa taba tse molemo. (Liketso 16:6-40)
A. EELLOA moo Moea o Halalelang o u tataisetsang ho qala kereke e ncha.
B. FUAMANA lithloko, liqhobosheane, le tse etsahalang tikolohong eo tseka amang kereke e ncha.



MOHATO 6: BOEVANGELI

Boella batho ba sebaka seo EFANGELI. (Liketso 5:42; 14:21,25; 20:20)



MOHATO 7: E TSA BARUTUOA BA BACHA

E TSA BALUMELI BA BACHA BARUTUOA moo baleng hona teng. (Liketso 14:22; 20:20)



MOHATO 8: BOKELLA BALUMELI BA BACHA KEREKENG E NCHA

BOKELLA Bokella balumeli ba bacha mmoho bakeng sa litšebeletso tse 'ne tsa mantlha tsa kereke:
A. Khumamelo (Liketso 2:42-43; 1 Bakorinthe 14:26-35; 16:1-2; Bakolose 3:16),
B. Hola (Liketso 2:42; Bakolose 4:16; 2 Timothea 4:2),
C. Kutlwano (Liketso 2:44-46; 8:35-38; Baefese 4:11-16),
D. Boevangeli (Liketso 2:47; 5:42; 8:4; 19:10; Bafilipi 2:15-16).



MOHATO 9: ATISA BARUTUOA

ATISA barutuo a kerekeng e ncha ka ho pheta hape mohato oa Borobeli 8. (1 Bathesalonika 1:7-8)



MOHATO 10: TŠOARA MATSOHO HO QALISA SESOLE

TŠOARA MATSOHO ka matso le baeta-pele ba abng ho quala lebotho le atisang barutuo a le ho phetha thomo e kholo.

www.StrategicImpactInternational.com



**STRATEGIC
IMPACT**
INTERNATIONAL

QALO EA LEETO LA MOETA-PELE®

“EBA LE BOITSEBELO BA THOMO E KHOLO”

LIKATENG TSA MOTHATI

STRATEGIC IMPACT - QALO EA LEETO LA MOETA-PELE
MOTHATI 1: RE BO MANG HAPE HOBANENG RELE MONA?

REBOMANG: Re lebotho labaeta-pele ba tsoanang ka monahano ba itolobelitseng ka cheseho ho Jesus Krete le emong ho emong phetha hatsong ea Thomo e Kholo.

1. **PONO:** Re teng ho fa motho e mong le e mong tšepo ea bophelo bo sa feleng ho Jesu Krete (Mattheu 28:18-20).
2. **MOSEBETSI** oa rona: Re koetlisa Baeta-pele ho atisa Barutuo ba tsosang mats'olo a hlomang Likereke hohle (2 Timothea 2:2).
3. Tsela ea rona ea **TŠEBETSO:** Re theha Lihlopha tsa Baeta-pele Metse-Meholong ea lefatše ho atisa barutuo, baeta-pele, likereke le mabotho hara mofuta o mong le o mong oa batho (Liketso 19:9-10).
4. **MOTHATI:**

MMAKA OA PONO (MP) — “Bona Thomo e Kholo.”

QALA EA LEETO LA ESTANG BARUTUOA (QAB) — “E ba le boitsebelo ba Thomo e Kholo.”

QALO EA LEETO LA MOETA-PELE (QLM) — “E ba le boitsebelo ba Thomo e Kholo.”

LEETO LA BOPHELO BOHLE HO FIHLELA LEFATŠE LA HAU LE LAHLEHILENG (LEETO) — “Ithute ho phela Thomo e Kholo.”

KOETLISO EA BAETA-PELE (KB) — “Etella pele Thomo e Kholo le ho e qala.”

MMOKA OA TSOSOLOSO EA CHESEHO (MTC) — “Atsia Thomo e Kholo.”

SEO RE SENG MONA KA SONA:

1. *STRATEGIC IMPACT* e **KE KE** ea u fa **chelete** kapa ea u kopa **chelete**.
2. *STRATEGIC IMPACT* e **KE KE** ea u **hahela kereke**.
3. *STRATEGIC IMPACT* e **KE KE** ea u hatella joalo ka hoja e tseba **likarabo** tsohle.
4. *STRATEGIC IMPACT* e **KE KE** ea u qobella **thuto** eaona.
5. *STRATEGIC IMPACT* e **KE KE** ea hloma likereke tsa “*STRATEGIC IMPACT*”... Re mona ho uthusa le **PHUTHEHO EA HENO** hohloma le ho atisa likereke.
6. *STRATEGIC IMPACT* e **KE KE** ea etsa **mosebetsi** oa HAU.

RETENG MONA HO — Ho pheta lintho tse tšeletseng:

1. **Ho hola likamanong tsa rona ho Krete.** (2 Petrose 3:18)
2. **Hoithuta tsela ea mehato e leshome** (*MEHATO E 10 EA HO FIHLELA LEFATŠE LA HAU LE LAHLEHILENG*) ho atisa baeta-pele le barutuo oa ho hloma likereke ho fihlela (sechaba) le lefatše.
3. **Ho u fa koetliso le lisebelisoa, u be le boitsebelo le ho u thusa ho atisa tšebeletso ea hau.**
4. **Ho ba le litsebo tsa boeta-pele.**
5. **Ho theha setsoalle le basebetsi mmoho bophelong ba bokreste le tšebeletsong.**
6. **Ho qala le ba bang sehlopheng** *LEETO LA BOPHELO BOHLE HO FIHLELA LEFATŠE LA HAU LE LAHLEHILENG*.
 - *LEETO LA BOPHELO BOHLE HO FIHLELA LEFATŠE LA HAU LE LAHLEHILENG* le na le bokhone ba ho koetlisa baeta-pele ba atisang ba liketse, barutuo oa ba atang, bahlomi ba kereke le likereke tse atang ho thusa ho pha Thomo e Kholo.

Remona hobane ana ke matsatsi a monate a ho phela e sale a u le Mo-Kreste!

**Re tlameha ho sebelisa bohlo ba monyetla oo Molimo a re fileng
ona ho phethahatsa merero oa Hae bakeng sa rona! (Ba-Efese 5:15-17)**

**STRATEGIC IMPACT - QALO EA LEETO LA MOETA-PELE
TSELA EA HO FIHLELA LEFATŠE LE LAHLEHILENG
SHEBA: 10 MEHATO E 10 EA HO FIHLELA LEFATŠE LA HAU LE LAHLEHILENG**

HO RATA HA MOLIMO:

1. Ke ho ratoang ke Molimo? (1 Timothea 2:4)

TSELA EA MOLIMO:

2. Molimo o phethahats a ho rata ha hae joang? (Mattheu 28:18-20; Liketso 1:8)

3. Tsela ea Molimo ke efeng? (Liketso 19:8-10; 20:24; 2 Timothea 2:2; Ba-Kolose 1:7-8, 4:12)

4. Tsela ea Molimo ke eona feela eo literopo tsohle/litekolohe/lefatše li tlang ho anetsoa ka molaetsa o molemo. (Liketso 20:24; Liketso 19:8-10; 2 Timothea 2:2; Liketso 2:42-47, 14:21-24; Liketso 19:10; Ba-Kolose 1:7-8; 4:12)

5. U ka hlahisa joang mokhoa oo oa Testamente e ncha ? latela mehato ena eleshome ho **MEHATO E 10 EA HO FIHLELA LEFATŠE LA HAU LE LAHLEHILENG** ka molaetsa o molemo.

**STRATEGIC IMPACT - QALO EA LEETO LA MOETA-PELE
TSELA EA HO FIHLELA LEFATŠE LE LAHLEHILENG
MOHATO 1: FETOLA MONAHANO OA, MOHATO 2: "RAPELA"**



MOHATO 1: FETOLA MONAHANO OA

Feola monahano oa "ho haha kereke e kholo" u hlomele khopolo ea hore na u "fihlela joang sechaba sa heno se lahlehileng → naha → lefatše." (Mattheu 28:18-20; Liketso 1:8; Liketso 20:24)

- A. Krete ha a ea u bitsetsa ho haha "kereke e kholo" — oo ke mošebetsi oa Hae! (Mattheu 16:18)
- B. Krete o u belelitse ho etsa barutuo ba atang batlang ho fihlela lefatše lena ka litaba tse molemo. (Mattheu 28:18-20)



MOHATO 2: RAPELA

Rapela bakeng sa bako tuli! (Luka 10:2; Liketso 13:1-3)

- A. Rapela Moea o Halalelang ho susumetsa setho se seng le se seng sa kereke ho ba morutuo ea atisang.
- B. Rapela ho re na kemang ea tlang ho ba sehlopheng sa tlhomong ea kereke le ho re u tla hloma neng kereke e ncha.
- C. Etsa lethathamo la sehlopha se tlang ho tsoela pele ho rapela ho tloha qalong ho isa qetellong.
- D. Reu khothaletsa ho joena lebothola *STRATEGIC IMPACT* lefatše lohle ho rapela letsatsi le leng le leng ka 10:02 hoseng (reshebe ho Luka 10:2) basebetsi bakeng sa kotulo ea semoea ea Krete.
 - 1. Beha Alamo fonong ea hau letsatsi le leng le leng hoseng ka 10:02 AM.
 - 2. E ma u rapele.
 - 3. U ka mema mang kapa mang eo u nang le ena le rapela.

STRATEGIC IMPACT - QALO EA LEETO LA MOETA-PELE
MOTHATI 2: CHESEHO BAKENG SA KRESTE LE MEEA E LAHLEHILENG

U holisa cheseho ea hau bakeng sa Kreste le balahlehileng joang? Mehato e meraro:

1. AMOHELA cheseho ea lerato la Molimo bakeng sa hau:

SEMELO sa Molimo ke lerato! — sena ke seo a leng sona.

Molimo ke ntate ea lerato ea labelabelang ho tsolella lerato la hae ho uena:

“Hobane lerato la Molimo le tsetsoe lipelong tsa rona ke Moea o Halalelang oo re o neiloeng.”
(Ba-Roma 5:5b)

Molimo o u rata haholo hoo hoseng letho letlang ho u arohanya le lerato la hae le phethehileng.
(Ba-Roma 8:35)

Sechaba sa Molimo ke *“thaka ea leihlo la hae.”* (Pesaleme 17:8)

U bile *“thata mahlong a ka ke u hlomphe.”* (Esaia 43:4)

Haeba Molimo o ne a ka bua ka lentsoe le u tloahalang le uena kajeno, o ne a tla re ho uena:
“U **THABO** ho nna.”

2. ANANELA ka ho rata Mloimo:

Ka tlhaho lefatšeng, kananelo ea lerato ke ho rata.

Bibele e re: *“Re ea mo rata, kahobane e le eena ea re ratileng pele.”* (1 Johanne 4:19)
Lebaka leo re mpang re khona ho rata Molimo Ke ho
ARABELA Boikhathatso ba Hae ba ho re **rata pele**.

“Moruti,taelo e kholo ea molao ke efe na?” (Mattheu 22:36)

Jesu o ile a hlalosa ka tsela e hlakileng:

*“Rata morena, Molimo oa hao, ka pelo ea hao eohle,
le ka moea oa hao oohle, leka khopolo ea hao eohle.”* (Mattheu 22:37-39)

Ho phela ke ho RATA.

Re ka reng ka bophelo?

1. Ho AMOHELA lerato la, Molimo.
2. Ho rata Molimo le ho:
3. Le RATA ba bang.

3. HA SA lerato la Molimo ho ba sa motseng:

Ha u AMOHELA lerato la ntate, ka HO BOELA,
U MORATA, le tla fetoha LERATO LE,
CHESANG bakeng sa ba lahlehileng (ba ahisane ba hau).

“Lerato la Krete le ntlamile (le re tsoere).” (2 Bakorinthe 5:14)

Ha feela ka nnete eohle “u rata Jesu” u tla ikutloela LERATO la hae bakeng sa meea e lahlehileng. *“Hobane mora Molimo o tlike ho batla le ho pholosa hohle ho timetseng”* (Luka 19:10).

Ke lerato la Krete le u SUSUMETSANG ho bolella motho emong le emong molaetsa o molemo ea ikemiselitseng ho mamela.

CHESEHO bakeng sa Krete e tla “fetoha” cheseho ea hau bakeng sa meea e lahlehileng.

Kopa Molimo ho u fa moroalo oa hae bakeng sa ba lahlehileng.

Molimo o u memela ho phela bophelo ba hau ba CHESEHO E TUKANG bakeng sa Krete — le bakeng sa meea e lahlehilengs!

Ha feela u tletse ka morena Jesu; ha feela u tletse ka thabo le ka botle ba hae ke hona feela hona ho tlang ho etsahala!

Ke moo ha feela u tletse ka morena Jesu, u tla fana ka bophelo ba hau ho fihlela meea e lahlehileng bakeng sa Krete.

MOHATO 3: BUA KA PONO

Bua ka Pono ea Molimo ho sechaba sa hae e leng ea ho tlatsa tikoloho eohle ka taba tse molemo. (Liketso 1:8; 13:1-3)

- A. Hlalosa ka mokhoa o hlakileng na Molimo o batla ho u sebelisa joang le kereke eo u e etelletseng pele ho phetha Thomo e Kholo tikolohong ea lona.
- B. Khafetsa sebelisa mantsoe a hau ho “teroea setsoantsó se khanyang” sa pono ea Molimo bakeng sa sechaba sa hae.
- C. Ho bua ka pono ea Molimo le ho e phela bakeng sa Thomo e Kholo ke mosebetsi oa moeta-pele ea tsamaeang le Molimo.

MOTHATI 3: PONO EA BOETA-PELE — HOFIHLELA LEFATSE LE LAHLEHILENG

Baeta-pele ba bangata ba na le pono ea seo ba batlang ho se fihlela.

Empa, ha e le baeta-pele ba bokreste ba hloka pono eo ka kotloloho e lumellanang le seo MOLIMO o batlang ba se fihlele joalo ka ha ho phatlalalitsoe holatela lentsoe la hae, ka Bebeleng.

U hloka ho rapela , sheba Bebele, lora, le ho **hlalosa seabo sa hau se khethehileng** ho **phethaha pono ea Molimo**, ho fihlela lefatše le lahlehileng ka ho latela mokhoa oa **Molimo o senotsoeng le moralo**.

BOETA-PELE

1. **Mpeta-pele keng?** Ke ea susumetsang ba bang.

Likarolo tse NNE TSA MATHOMO tsa boeta-pele:

A. **Pono:** Ho u oa ho kae.

B. **Tsela:** Ho fihluoa joang.

C. **Hosusumetsa:** Ho tseba ho Kenya takatso ho ba bang ho re banke karolo.

D. **Semelo: Botšepahi bo lekiloeng** ka nako e telele se tsoetseng tšepo.

2. **Boeta-pele ba bokreste keng?** Ke ho susumetsa batho tlasa motheong oa semelo sa Molimo ho fihlela pono eo Molimo a faneng ka eona.

PONO — Karolo ea Bohlokoa ea Boeta-pele

1. **Pono ke eng?** Pono ke bokhone ba ho “bona” ntho eo e sokang e ba teng.

2. **Hobaneng pono e le bohlokoa?** Hoba le Pono ke qalo ea boeta-pele. haeba u sa tseba moo u eang, u ke ke oa **tseba** ho etsa tsela le ho **susumetsa** mang kapa mang ho u sala morao.

PONO EA MOLIMO

1. Joalo ka Bakreste, re etsa pono ea rona e **bape** le pono ea Molimo ea ho phetha Thomo ea Hae e Kholo.

A. U lokela pele u ipotse: “**Ke eo e leng ea bohlokoa ho Molimo?**”

(Johanne 3:16; Luka 19:10; 1 Timothea 2:4; 2 Peter 3:9; Mattheu 24:14; T’senolo 7:9-12; Mattheu 13:49-50; Ba-Heberu 9:27; Mattheu 22:36-40; 2 Bakorinthe 5:14)

B. Litemana tsena libontša ho re ho Molimo **ntho** ea **mantlha** ke phetahatso ea taelo ea hae e Kholo ka ho phetahatsa Thomo ea hae e Kholo.

Bula mahlo a hau “**ho bona**” motho emong le emong teropong ea heno, sechabeng sa heno, le lefatše le ba le tsebo ea lerato la Molimo ka ho utloa molaetsa o molemo! Ena ke pono ea Molimo bakeng sa teropo, sechaba sa heno le lefatše!

Molimo o u file **lintho tsohle** tseo u li hlokanang ho fihlela hona ka matla a Krete (2 Petrose 1:3).

C. Ha u hloke pono e **NCHA!** U hloka ho utloisisa ka ho hlaka le ho itolobetsa ponong ea Molimo ea **MANTLHA** — ka borapeli fumana **SEABO SA HAU** phethahatsong ea pono ea hae!

Pono ea Molimo ha e amane le **toro ea hau** katleho ea lefatšen! (Ba-Kolose 3:2)

SEABO SA HAU PONONG ea MOLIMO

1. Uena le phutheho ea heno le na le **seabo se khethehileng** ho phethahatseng pono ea Molimo! Uena le
2. phutheho ea heno le na le **karolo e khethehileng** mererong ea hae ea bo safeleng! Uenale phutheho ea heno le na le **qetello ea bo Molimo** ho e phethahatsa!

A. Ho phethahatsa hona **PELE**, u tlameha ho

Fumana ho re qetello ea pheo ea hau ke ho etsa barutuo ba lichaba tsohle. (Mattheu 28:18-20)

Haha qetello ea sepheo sa hau — haha lineo le bokhone boo a u fileng bona le phutheho ea heno. (2 Petrose 1:5; 2 Bokorinthe 9:8; Ba-Heberu 10:24)

Qetella qetello ea hau ka ho phethahatsa pitso ea Molimo bophelong ba hau. (Liketso 20:24; 2 Timothea 4:7)

B. Ho phethahatsa hona u tlameha ho fetisetsa pono ho bao u baeteletseng pele. Joang?

KA HO PHELA TORO ENA EA MOLIMO!

MOSEBETSI OA HAU:

1. U ka re pono ea Molimo ka bophelo ba hau ke efeng ho phethahatseng Thomo ea Hae e Kholo?
2. Ngola ka mokhoa o hlakileng, o hopolehang, pono eo Molimo a u fileng eona bophelongg ba hau le bosebeletsing ka polelo e le ngoe.

MOTHATI 4: BAETA-PELE BA ETSANG?

Tlhoko e kholo kerekeng kajeno ke baeta-pele hotetsa kereke ho phethahatsa Thomo e Kholo. Molimo o batla ho u sebelisa ho re u susumetse sechaba sa hae ho phetha merero ea hae.

Hantle ntle keng seo baeta-pele ba bokreste ba tlamehang ho se etsa ho pharalatsa tšusumetso ea bona holima sechaba sa Molimo ho phethahatsa Thomomo e Kholo?

1. Fetisetsa PONO

Mona taba ha se pono tse ngata, empa e le PONO. Hona hofa mokhatlo ho tsepamisa maikutlo ka ho re “ntho ea matlha ke ea mantlha.”

2. Holisa TŠEPO

Tšepo ka MEHLA e lutse holima SEMELO.

3. AHLOLA KA HO NEPAHALA

Ahlola ka ho Nepahala — Batlisisa ka bohlae seo u lokelang ho se esta ka mora ho fuputsa ka botlalo mehloli eohle ea tsebo e be u etsa qeto ea moshoelella molemong oa kereke eo u eteleletseng pele.

Ho ahlola ka ho nepahala ho ka matlafatsoa ke:

- Tšebeliso ea tsebo ea Bebele.
- Tsebo eo u e fumaneng tšebetsong.
- Likeletso ho tsoa mehloing e fapaneng ea batho ba holileng ba bohlae. “*Moohoeletsana homleng sieo, meroro e ea qhalana, empa e tiea ke ho rerisana ha ba bangata*” (Liproverbia 15:22).

4. Kenya tšebetsong MORALO

“Mohato oa pele, Mohato oa bobeli, Mohato oa boraro 3...”

Boeta-pele ke ho tseba ho re na:

1. Ho hlahlamang,
2. Hobaneng ho le molemo, le
3. Ho re u ka sebelisa lisebelisoa ka tsela e nepahetseng ho phetha mosebetsi.

5. MATLAFATSA BA BANG ho phethahatsa Pono!

Moeta-pele oa nnete o matlafatsa baeta-pele ba bang ho phethahatsa Pono oa Molimo.

MOSEBETSI OA HAU:

1. Ho lethathamong le ka holimo ho mona, khetha makhabane a mabeli a baeta-pele ao uena u batlang ho a matlafatsa bophelong ba hau likhoeling tse tlang tse tšeletseng e le ho etsa bo nnete ba ho re u susumetsa batho ho phethahatsa merero ea Molimo.
2. U tla etsa eng ka kotloloho ho matlafatsa makhabane aa?

TSELA EA HO FIHLELA LEFATŠE LE LAHLEHILENG
MOHATO 4: BOKELLA LEHO HLOMELLA SEHLOPHA, MOHATO 5: KHETHA SEBAKA,
MOHATO 6: BOEVANGELI



MOHATO 4: BOKELLA LEHO HLOMELLA SEHLOPHA

Hloaea, khetha, BOKELLA leho HLOMELLA sehlopha se atisang bonyane bahlomi bakereke ka seemo le selemo.
(Liketso 14:21-28; 19:9-10; Bakolose 1:7; 2 Timothea 2:2)

- A. Botsa Molimo na ke bo mang bao u lokelang ho ba koetlisa ho ba sehlopha se hlomang kereke.
- B. E ba le bako le sehlopha sena u se etsa barutuo a emong le emong leetong la bona le Krete u ntso u ba koetlisa ho hloma kereke encha.

KATISO EA MOLOKO OA BONE

1. Paulose o ile a etsa batho ba teropo ea Asia **barutuo** a ba a fihlela sechaba sohle ka litaba tse molemo ka nako ea lilemo tse peli! Bala Liketso 19:8-10.
2. Paulose o latetse mokhoa oa lengolo la 2 Timothea 2:2 (model): O ile a koetlisa bakoetlisi Baileng ba atisa barutuo ba ileng ba qala ho atisa likereke.
Paulose¹ (kapa emong oa barutuo) a etsa morutuo —> **Epaphras**² (Ba-Kolose 1:5-8)

Epaphras² le ena a etsa morutuo —> **Archippus**³ le **Apphia**³ (Ba-Kolose 4:17; Philemone 1:2)

Archippus³ le **Apphia**³ ba etsa —> **Nympha**⁴ morutuo (Ba-Kolose 4:15)

MOKHOA OA TESTAMENT E NCHA

3. U ka ho sala mokhoa ona ha e ba u batla ho bona litholoana tse tsoanang teropong, sechabeng le tikelohong ea heno!

Mokhoa oa mathomo oa Testament e Ncha e ne e le ho: Paka, ho etsa barutuo, ho hloma likereke, ho koetlisa baeta-pele, le ho ata— ka MAKHETLO!

SESEBELISOA sa STRATEGIC IMPACT

4. Sesebelisoa sa *STRATEGIC IMPACT* se teng ho u thusa ho koetlisa sehlopha ho etsa barutuo ba atang le ho
5. hloma likereke tse ncha: **“LEETO LA BOPHELO BOHLE HO FIHLELA LEFATŠE LA HAU LE LAHLEHILENG”** (**LEETO**)

LEETO LA BOPHELO BOHLE HO FIHLELA LEFATŠE LA HAU LE LAHLEHILENG le na le mehato e mehlano.

1. *MOHATO OA 1* — Etsa barutuo ba holileng **ba atang**.
2. *MOHATO OA 2* — Hloma **likereke tse atang**.
3. *MOHATO OA 3* — Koetlisa **baeta-pele ba atang**.
4. *MOHATO OA 4* — Qala **mabotho a atang**.
5. *MOHATO OA 5* — Malafatsa ba etsi ba **mabotho ba atang**.

Ka mora *QALEHO EA LEETO LA MOETA-PELE*, re tla u kopa ho bokella le hlomella sehlopha batho ba ba raro hoisa ho ba ba hlano ho qala *LEETO* lena.



MOHATO 5: KHETHA SEBAKA

Ka ho repela khetha sebaka kapa batho Molimo o u tataisetsang ho bona hoisa taba tse molemo. (Liketso 16:6-40)

- A. Ha u ntse u rapela mamela na ho re na ke ho kae moo o reng u hlome kereke e ncha.
 - 1. E kaba sebakeng seo ho senang kereke e etsang barutuo.
 - 2. E kaba batho ba itseng ba senang kereke e ba kenyang borutuoeng.
- B. Batlisa litlhoko, liqhobosheane, le liketsahalo tikolohong eo tse ka amang mokhoa oo u hlomang kereke ka ona.



MOHATO 6: BOEVANGELI

Bolella batho ba sebaka seo Efangeli. (Liketso 5:42; 14:21,25; 20:20)

- A. Koetlisa sehlopha ho re na ho pako joang ka mokhoa o hlakileng, o bobebe feela o smatla.
 - 1. Sepheo mona ke ho hapa le ho etsa barutuo ba bacha ba atang ba tlang ho bokelloa kereke e ncha.
 - 2. Ho hloma kereke e ncha ho sa pako ho etsa Bakreste ba chakelang kereke ena le eane.
- B. Pakea batho moo ba le teng litaba tse molemo (seterateng, malapeng a bona, teropong, moo ba lutseng ka lihlopha). Se ke oa lebella batho ho tla ho uena!

STRATEGIC IMPACT - QALO EA LEETO LA MOETA-PELE
MOTHATI 5: MOKO TABA OA EFANGELI: KOETLISO EA HO PAKA

Sohle seo re se etsang kopanong ea STRATEGIC IMPACT se lokela ho qetella ka polelo ea evangeli e leng ho isa litaba tse molemo tsa Jesu Krest lefatšeng le lahlehileng.

MMOKO TABA OA LITABA TSE MOLEMO

1. Moko taba oa efengeli ke ho **LUMELA** ho Jesu Kreste le **LEFUNNG** la hae, le ho **PATOENG** ha hae le ho **TSOHENG** ka mele. (1 Bakorinthe 15:1-4)

Paulosi o hlalosa lintho tse tharo tsa mantlha tsa litaba tse molemo tseo a paketseng ba lahlehileng ka tsona:

Jesu o shoele bakeng sa libe tsa rona.

O ile a patoa lebitleng ka mele.

O ile a tsoha bafung ka mele ka letsatsi la boraro.

Ba tumelang ho Jesu Kreste joalo ka morena le pholosi libe tsa bona li ea tšoareloa ba ba le bophelo bo safeleng. (1 Bakorinthe 15:1-2, 51-53)

Re tlameha ho ba seli ho **re ha re ferekanye** batho ka hore na ba lokela ho lumela e ng hore ba bolokehe! nale botoloki bo bongata tabeng ea mmoko taba oa molaetsa o molemo, bo kopangoa le mesebetsi, mehlolo, holeleka matemkna joalo, joalo.

2. U tlameha ho hlakisetsa batho bohlokoa ba **MMOKO TABA oa EVANGELI** le ho fa monyetla oa ho ananela Jesu ka tumelo e le ena feela tsela ea hoba le bophelo bo sa feleng.

Lintho tsa mantlha tsa molaetsa o molemo:

Learto la Molimo bakeng ho batho ba lefatšeng. (Johanne 3:16)

Sebe sa rona le moputso oa lefu. (Baroma 3:23, 6:23)

Lefu la Jesu Kreste, ho patoa ha hae, le tsohoeahae — Ke eona tsela lengoe re kopanyang le Molimo. (Johanne 14:6; Baroma 5:8; 1 Bakorinthe 5:3-8; 1 Timothea 2:5; 1 Johanne 5:11-12)

Mpho ea Molimo ea pholoho ka mohau ka ho lumela ho Jesu Kreste.
(Johanne 1:12; Baroma 10:9-10; Ba-Efese 2:8-9)

Paulose le ena o kopa ho rapelloa ho re a fumane monyetla oa ho paka ka molaetsa o molemo le ho re a tle a o hlakisetsa bao a ba pakelang. (efese 6:19-20; Ba-Kolose 4:3-4)

U tla meha **ho nka monyetla** oa ho pakela batho ba bangaka ka moo u ka khonang ka teng ka molaetsa o molemo oa Jesu Kreste!

SESEBELISOA SE BOBEBE SA HO PAKA KA MMOKA TABA OA MOLAETSA O MOLEMO

3. **SESEBELISOA SA EFANGELI SA STRATEGIC IMPACT** se entsoe ho u thusa ho paka ka molaetsa ona o BOBEBE e le ho fa ba bang monyetla oa ho lumela ho Jesu Kreste.

¹ Johanne 3:16
³ Baroma 6:23
² Baroma 3:23
⁴ Baroma 5:8
⁵ Johanne 14:6
⁶ 1 Bakorinthe 15:3-8
⁷ Baefese 2:8-9
⁸ Johanne 1:12
⁹ 2 Bathesalonika 1:8-10
¹⁰ 1 Johanne 5:11-12
¹¹ Baroma 10:9-11

KAPA

Ke amohetse Jesu Kreste joalo ka mopholosi oa ka kajeno.
 Re ka kopana hosane ho re ke tsoele pele ho hola tumelong ho Jesu Kreste.
 Nako ea ho kopana: _____
 Kapa letsatsi le leng: _____
 Ke na le thahasello ea ho kopana le ba bang hoithuta ka Jesu Kreste.

Lebitso _____
 Aterese _____
 Fono _____
 Letsatsi _____ Lilemo _____


“**SONTAHA SA MOLAETSA O MOLEMO**”:

4. **Sontaha se hlahlamang e lokela ho ba “sontaha sa molaetsa o molemo” kerekeng.**

MORUTI: Uena u fana ka **bopaki** ba ho re na u ile oa tla ho Jesu joang.

MORUTI: Ruta molaetsa o **bobebe** o **hlakileng**.

MORUTI: Fa ha batho **monyetla** oa ho amohela Jesu Kreste ka tumelo.



1. Ba arolele BOPAKI BA HAU:


- Bophelo bah au bone bo le joang pele u tsepa Jesu,
- Ho re u ile ua beha tšepo ea hau ho Jesu joang,
- Bophelo bah au boile ba fapana joang ka mora ho tsepa Jesu bakesng sa ho pholoha.

Ba bontse karolo e ka pele ea sesebelisoa.


E re: “A na nka u botsa lipotse tse seng kae ka seo u se lumelang le ho u bontša ka Bebeleng ho re u ka ba le bo nnete ba ho re u ka ba le bophelo bo sa feleng?”

2. Ba bontse setšoaotso se khutlo li tharo ba bolelle setsoantso sena se emetse Molimo. Botsa, “**A na u lumela ho Molimo? A na u oa lumela o oa u rata?**” emela karabo. Lipotso tsena litla esta ho re le **boisane** e seng ho re u boisane le bona feela.

3. Ho bohlokoa ho bala temana Bebeleng u e bapisa le setšoantso sa eona. Ho qala ka **Johanne 3:16.(1)**
- Botsa na eo u buang le ena u na le Bebele, haeba ba na le eona ba thuse ho fumana temana. Empa ha eba a sena Bebele, u ka bala temana Bebeleng ea hau. Hokaba molemo ha ena a bala temana. Empa ela hloko ha ba sa tsebe ho bala ka ho beha mabaka a kang borene tsa mahlo ha lieo Ba Balle. Hokaba molemo ha ena a bala temana. Empa ela hloko ha ba sa tsebe ho bala ka ho beha mabaka a kang borene tsa mahlo ha lieo Ba Balle.
4. Ba bontse setšoantso sa motho pampering se ka pele. Botsa, “**U na hana motho eo o emetse eng?**” Ba kare “batho”, kapa “satane” kapa motho emong feela. Ba bolelle hore setšoantso sena se emetse motho emong le e mong mona lefatšeng. Supa banta le letšo pampering le bontšang hore batho ba arohane le Molimo. Bala Baroma 3:23 **(2)** botsa, “**Bebele ere re arohane le Molimo hobane bohle re setiloe. Botsa na o oa lumela o arohane le Molimo?**”
5. Bala Baroma 6:23 **(3)** karolong e lefifi e bontsang batho ba arohane le Molimo. Botsa, “**Na u oa lumela ho re sebe sa hau se bakile lefu – karohano e safeleng le Molimo?**”



6. Sheba karolo e hlahlamang e bontšang sefapano. Bala Baroma 5:8 (4) u re, “**Molimo o oa re rata o entse tsela ea ho re remotsebe ka ho romela mora oa hae, Jesu Krete, ho shoa sefapanong ho lefella libe tsa rona. A na u lumela Jesu o shoele sefapanong sebakeng sa hau?**”
7. Bala Johanne 14:6 (5) botsa, “**U lumela Jesu ke ena feela tsela ea hoba le bophelo?**”
8. Bala 1 Bakorinthe 15:3-8 (6) botsa, “**U lumela ho re Molimo o tsoitse Jesu bafung?**”
9. Sheba karolo e bontšang lebokose la mpho e be u re, “**Molimo o batla u be le bophelo bosafeleng e le mpho ea mahala.**” Bala Ba-Efese 2:8-9 (7) e re, “**Ha u lumela lebitsong la Jesu, Molimo o ofa hoba ngoana oa hae.**” Bala Johanne 1:12 (8).



10. “**Molimo o re ho ba hanang mpho ea hae:**” Bala (2 Ba-Thessalonika 1:8-10) (9). Empa, “**ha u amohela mpho ena ka tumelo, Molimo o u tšepitse bophelo bosafeleng.**” (1 Johanne 5:11-12) (10).
11. **BOTSA:** “**U rata ho amohela mpho ea bophelo bo safeleng ka ho lumelo ho Jeus Krete kajeno?**”
12. Karabo eba “**EE,**” bala Baroma 10:9-10 (11). U ka amohela Krete ka tumelo kajeno ka ho **lumela** pelong ea hau le ka ho **bolela** ka molomo oa. Thapelo e ke ke ea u boloka. Ke tumelo ea hau ho Krete e u bolokang. Mantsoe a thapelo a u thusa ho bonahatsa tumelo ea hau. Thapelo ke ena e bobebe: “**Morena Jesu, kea u hloka. Ke ea amohela ho re ke u sitetsoe. Ke kopa u ntsoarele libe tsaka. Ke amohela mpho ea hau ka ntle ho tefo ea tsoarelo ea libe kajeno ka tumelo. Ka lebitso la Jesus, Amen!**”

Lebitso _____

Aterese _____

Fono _____

Letsatsi _____ Lilemo _____

Ke amohetse Jesu Krete joalo ka mopholosi oa ka kajeno.

Re ka kopana hosane ho re ke tsoele pele ho hola tumelong ho Jesu Krete.

Nako ea ho kopana: _____

Kapa letsatsi le leng: _____

Ke na le thahasello ea ho kopana le ba bang hoithuta ka Jesu Krete.

13. ka mora ho re emong a amohele mpho ea bophelo bo sa feleng ka tumelo, botsa, **“a na u tsepile Krete ho u tsoarela libe le ho u fa bophelo bo safeleng?”** Mokhothatsa le ho morapella.

14. Tabola karolo ena ea *SESEBELISOA SA EFANGELI SA STRATEGIC IMPACT*. Ngola lintlha tsohle le linoro tsa hae karolong ena.

15. Ha ho khoneha, lumellanang ka nako ea ho kopana letsatsi le hlahlamang, etsa molumeli e mocha morutuo a u sebelisa *SESEBELISOA SA BORUTUOA SA STRATEGIC IMPACT*. (p. 35)

16. Fetisetse lintlha tsohle tsa molumeli e mocha ho moeta - pele oa Kereke e sa tsoa hlangoa.

1 Johanne 3:16

3 Baroma 6:23

2 Baroma 3:23

4 Baroma 5:8

5 Johanne 14:6

6 1 Bakorinthe 15:3-8

10 1 Johanne 5:11-12

7 Baefese 2:8-9

8 Johanne 1:12

9 2 Bathesalonika 1:8-10

11 Baroma 10:9-11

KAPA

Lebitso _____

Aterese _____

Fono _____

Letsatsi _____ Lilemo _____

Ke amohetse Jesu Krete joalo ka mopholosi oa ka kajeno.

Re ka kopana hosane ho re ke tsoele pele ho hola tumelong ho Jesu Krete.

Nako ea ho kopana: _____

Kapa letsatsi le leng: _____


Ke na le thahasello ea ho kopana le ba bang hoithuta ka Jesu Krete.

MANG?

Ke mang eo u kang fetisetsang molaetsa o bobebe o hlakileng oa taba tse molemo ho ena?

EMONG LE EMONG — Empa qala ka bao u nang le likamano le bona pele.

1. Sebelisa setšoantso se ka tlasana mona ho **thathamisa** palo ea batho bau u nang le likamano le bona **bophelong ba letsatsi le letsatsi**. Likamano tsena e ka ba tsa motsoalle ea haufi kapa motho emong eo u mmonang khafetsa empa u sa tsebe lebitso la hae.
2. **Rapela letsatsi le letsatsi** ho tloha Bekeng e tlang, ho re Molimo o bule pelo ea motho ka mong bakeng sa Efangeli.
3. E EA ho bona (e kaba tloaelo ea hau), a rolalana le bona seo morena a u etselitseng sona, molaetsa o molemo molaetsa o hlakileng le bona u sebelisa se sebelisoa sa *SESEBELISOA SA EFANGELI SA STRATEGIC IMPACT*.
4. **Tlalehela SEHLOPHA SA LEETO** se etsa hetseng kopanong e hlahlamang.



- E ba hlokolosi ho bao Molimo o u kopanyang le bona **bophelong ba hau ba letsatsi** ka leng bao u ka leng arolelanang le bona litaba tse molemo.
- Uena (le *SEHLOPHA SA LEETO*) le tsoanetse le rapele le ho hloaea sehlopha seitseng sa batho le sebaka moo le ka arolelanang litaba tse molemo le bona.

**STRATEGIC IMPACT - QALO EA LEETO LA MOETA-PELE
TSELA EA HO FIHLELA LEFATŠE LE LAHLEHILENG
MOHATO 7: E TSA BARUTUOA BA BACHA**



MOHATO 7: E TSA BARUTUOA BA BACHA

Etsa balumeli ba bacha Barutuo a moo baleng hona teng.
(Liketso 14:22; 20:20)

- A. Sheba *MEHATO EA PELE E SUPILENG* sheba tataiso ea mohato ka mong.
- B. Ka mo ra ho tатаissetsa motho tumelong ho Jesu, ho bohlokoa ho etsa balumeli ba bacha barutuo a.
- C. Mothating oa botselala re tla boisanang mmoko taba oa koetliso ea borutuo a le ho u fa Sesebelisoa se hlakleng seo u ka se atisang ho u thusa uena le sehlopha sa heno ho etsa balumeli ba bacha barutuo a.

STRATEGIC IMPACT - QALO EA LEETO LA MOETA-PELE
MOTHATI 6: MOKO TABA OA BORUTUOA: KOETLISO EA BORUTUOA

BOHLOKOA BA HO ETSA BALUMELI BA BACHA BARUTUOA KA BO UENA

1. U tlameha ho ETELA balumeli ba bacha ho ba etsa barutuo a moo ba lulang teng.

U tlameha ho ea ho bona e seng u lebelletse ho re batle ba ho uena, etsa balumeli ba bacha barutuo a ka bo mong kapa ka li hlotsoana tse nyane tsa ba babeli hoisa ho ba bahlano

SESEBELISOA SE KA ATISOANG SA BORUTUOA

2. Qala ho sebelisa tataiso le liketelo tse nne tsa “mathomo” liketelo tsa TŠEBELISO EA SESEBELISOA SA BORUTUOA (see Mothati 7B — “How To Use the TŠEBELISO EA SESEBELISOA SA BORUTUOA SA SI”). Ha ho khoneha, etela motho ka mo ra ho amohela Jesu Krete lihoreng tse mashome a mane a metso e robeli.

Ha ho khoneha, ba fe (bonyane) efangeli ea Johanne ba e bale.

LIPOTSO TSE TŠELETSENG	LIKETELO TSA MOTHEO
<p>Bala lengolo u phahamise lentsoe.</p> <p>Qotang le kenellane ka lipotso tse latelang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. U ratile eng lengolong lee? 2. Keng eo u sa e ratang kapa eo u ferekantseng lengolong lee? <p>E re emong a bale lengolo lena hape a phahamisitse lentsoe.</p> <p>Qotang ka lipotso tse latelang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. U thuta eng ka batho baa lengolong lee? 4. U ithuta eng ka Molimo lengolo lee? <p>E re emong a bale lengolo lena hape khetlo la boraro a phahamisitse lentsoe.</p> <p>Qotang lipotse tse na tse peli tse qetellang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Holatela lengolo lena, bophelo ba hau botla fapana joang bekeng ee? Hlaka ka ho otloloha potsong ea hau. (Ngola likarabo tseo ba u fang tsona ebe etsa tsalo morao bekeng e hlahlamang.) 6. Ke mang eo u tlang ho mobolella ka Jesu bekeng ee kapa eo u tlang ho moruta ka sesebelisoa see? (Ngola mabitso a bao u batlang ho bua le bona le ho etsa tsalo morao bekeng e hlahlamang.) 	<p>Ketelo 1: Jesu ke mang? <i>Johanne 11:17-27</i></p> <p>Ketelo 2: Utloisisa lerato la Molimo. <i>Johanne 3:16-18</i></p> <p>Ketelo 3: Eba le bonnete ka pholoho ea hau. <i>Johanne 10:27-30</i></p> <p>Ketelo 4: Lula ho Jesu. <i>Johanne 15:1-11</i></p>

3. Ka mo ra liketelo tse nne tsa pele, kopa “barutuo a ba tšepahetseng” ho tsoela pele ho kopana le uena bakeng sa kholo le ho ba etsa barutuo a.

A. Ho ho khoneha, fanaka Testament encha e lempo ho phethela liketelo tse nne tsa pele.

B. Ba kope ho tsoela pele ho kopana le uena ho re ba hole tumelong u sebelisa SESEBELISOA SA BORUTUOA SA SI.

- ▶ Ha ho oa lekana ho pakela batho feela, ho re ba be le tumelo ho Jesu. Jesu u laela ho ea ho nka liqeto, empa e le ho ea u etse barutuo a.
- ▶ Ha ho oa lekana ho mema balumeli ba bacha kereke feela. U lokela u ba thusa ka bo uena tumelong ea bona e ncha. U lokela ho fa balumeli ba bacha nako le ho ba thusa ho hola ho ba barutuo a ba atang.
- ▶ Na uena le sehlopha sa heno le tla itolobetsa ho etsa batho bao le ba paketseng barutuo a?

Latela Mehato ena e Mehlano ha le kopana ha mmoho

1. **I KAMAHANYE:** Ba botse na bantse ba phela joang le ho re na ho etsahetseng ka mora kopano.
2. **KHOTHALE TSA:** Botsanang le arabeng *LIPOTSO TSA SEMOEA TSA KHOLOS* (leipapisitse le Ba-Galata 5:22-23): **Bekeng ena...**
 - a. A na u inehetse ho Moea o Halalelang le ho matlafatsa cheseho ea lerato la hau ho Jesu?
 - b. Na u tsamaile ka lerato, khotso, mamello, mosa le tsoarelo likamanong tsa hau le lapa, metsoalle le balumeli ba bang, bahaisane le lira tsa hau?
 - c. A na u holile leratong le boinehelo ho Krete bekeng ee? Joang?
 - d. A na u bile le botsoaro le ho hlompha Krete tsebelisong ea lichelete tsa hau?
 - e. Na u ile oa ba le boitsoaro khahlanong le mehopolole ea thobalano le liketso tsa boitsoaro ba bokhoba ba mofuta o feng ka ofeng bekeng ee?
 - f. Na u ile oa tsepahala ho pakela ba lahlehileng le hoetsa ba bang barutuo? Mang?
 - g. A na u tsepahetse ho phetha ho bala Bebelele boitlamo ba "KE TLA" bekeng ee?

3. **BOISANANG:** Balangle boisaneng ka lengolo ka taba tsa liketelo le sebelisa **lipotso tse tseletseng** tse latelang (joalo ka ha ho hlalositsoe *SESEBELISOENG SA BORUTUOA*).
 - a. Etsa bo nnete ba ho re motho emong le mong o ikutloa a photholohile ho boisana ka lipotso hoipapisitsoe le Bebele. [**ELA HLOKO:** Mona hase sebaka sa thero. U thusa **balumeli ba bacha** ho re ba ka ithuta joang le ho phela Bebele.]

LIPOTSO TSE TSELETSENG

ala lengolo u phahamise lentsoe.

otang le kenellane ka lipotso tse latelang:

U ratile eng lengolong lee?

Keng eo u sa e ratang kapa eo u ferekantseng lengolong lee?

re emong a bale lengolo lena hape a phahamisitse lentsoe.

otang ka lipotso tse latelang:

U thuta eng ka batho baa lengolong lee?

U ithuta eng ka Molimo lengolo lee?

re emong a bale lengolo lena hape khetlo la boraro a phahamisitse lentsoe.

otang lipotse tsena tse peli tse qetellang:

Holatela lengolo lena, bophelo ba hau botla fapana joang bekeng ee?

Hlaka ka ho otloloha potsong ea hau. (Ngola likarobo tseo ba u fang tsona ebe etsa tsalo morao bekeng e hlahlamang.)

Ke mang eo u tlang ho mbolella ka Jesu bekeng ee kapa eo u tlang ho moruta ka sessebelisoa see? (Ngola mabitso a bao u batlang ho bua le bona le ho etsa tsalo morao bekeng e hlahlamang.)

- b. **Ketelo ea pele** “Jesu ke mang?” le lengolo Johanne 11:17-27.
- c. Ha u qetile ketelo ea pele ea borutuo, uena le molumeli e mocha **le tla be leile la bala lengolo Bebeleng ka makhetlo a mararo.**
- d. Ha mmoho letla be le ile la **araba lipotso tsa pele tse nne** tse fanag ka thuso ea likateng tsa lengolo Bebeleng.
- e. Ha mmoho letla be le ile la bala **boitlamo ho utloeng le ho etseng** holatela seo le ithutileng sona, **le ho paka ka Jesu** le motho ea itseng.
- f. Ke telong e **hlahlamang**, etsang bo nnete ba ho bang **mmoho** holatela boitlamo ba lona ba “KE TLA ...” boitlamo bo entsoeng potsong ea 5 le boitlamo ba khaso ea efangeli bo entsoeng potsong ea 6 ha le qetela ho kopana borutuoeng.

LIKETELO TSA MOTHEO

Ketelo 1: Jesu ke mang?
Johanne 11:17-27

Ketelo 2: Utloisisa
lerato la Molimo.
Johanne 3:16-18

Ketelo 3: Eba le bonnete ka
pholoho ea hau.
Johanne 10:27-30

Ketelo 4: Lula ho Jesu.
Johanne 15:1-11

- g. Ho nale lihloho tse ling hape tse tharo le Bebele e fana ka mangolo ao e leng **Motheo oa Liketelo** bakeng sa borutuo ka moso. Ho bohlokoa ho hopola ho re sepheo ke ho re morutuo e mocha a khone ho bala, ho utloisisa, le ho utloa Bebele ka bo ena ha a ntse a hola likamanong ho Jesu le ho ba balumeli ba bang.
 - h. Ka mora **Liketelo tsa Motheo**, ke nako e ntle ea ho sheba methati le tsoelo pele ea molumeli e mocha u etse qeto ho re na le tsoela pele ka **Liketelo tsa Kholo**. Ha eba ba tsepahetse ho tsoela pele ho kopana, ba holile botsepehing ba boitlamo ba bona ba beke le beke, ba paketse ba bang ka Jesu maphelong a bona, u lokela ho tsoela pele ho ba etsa barutuo hoisa kholong le ho ba tlisa kerekeng.
4. **MORALO:** Lumellanang ka karolo ea lenglo ka Bebeleng leo emong le emong a tlang ho le bala bekeng (ho khothaletsoa likhaolo tse tharo ka letsatsi).
- a. E ba hlokolosi ka ba sa tsebeng ho bala kapa ba sokolang ho bala.
 - b. Fana ka Bebele e mameloang ha ho khoneha.
 - c. Etsa bo nnete ba ho ngola likarabo ho tsoa Potsng ea 5 le 6 e le tsalo morao ea ketelo e hlahlamang.
 - d. Ngola ketelo e hlahlamang ea hau ea borutuo.
 - e. Sheba na ke mang ea itetseng le ho tsepahala ho nka karolo- ea balileng haee, ea ikemiselitseng ho ithuta haholoanyane ka Krete le ho pakela ba bang ka Jesu. Bana ke batho bao u ka tsoelang pele le bona ka borutuo ka mora khato ea Liketelo tse 4.
5. **RAPELA:** Qetella nako ea lona ka ho rapelang ha mmoho le ho rapellana le netefatse boitlamo bo entsoeng Potsong ea 5 le 6.

SESEBELISOA SA BORUTUOA SA SI

V2.1



P.O. Box 1901 · Denton, TX 76202
www.StrategicImpactInternational.com
© Permission to copy with attribution

LMETHATI ENA E 5

- HA LIKAMANO:** Botsa hore na bantse ba ea joang le ho fumana tse etsahetseng esale le arohana.
- KHOTHATSA:** E ba le nako ea ho araba *LIPOTSO TSA KHOLO TSA SEMOEA* tsena (e thehiloe ho Ba-Galata 5:22-23). **Bekeng ena...**
 - Na u ikokobellelitse Moea o Halalelang le ho boloka cheseho ea lerato la hau ho Jesu bekeng ee?
 - Na u tsamaile ka lerato likamanng tsa hau tsa bohlokoa le lapeng la hau, metsoalleng, baahisaneng, lireng tsa hau le kerekeng?
 - Na u hotse leratong la hau le boinehelong ho Krete bekeng ee? Joang?
 - Did you exercise self control and honor Christ in your financial dealings?
 - Na u bile le boitsoaro mehopolong e amanang le thobalano kapa liketso, le litloaelo tsa boitsoaro ba liketso tse itseng bekeng ee?
 - Na u tsepahelletse ho pakela ba lahlehileng le ho etsa ba bang barutuoa? Ke bo mang?
 - O kentse mang moralong oa hao oa tsebetso bekeng ee?
- QOTANG:** Balang le qoqe temana e lengolo le lokisitsoeng ea sehloho seo le se balang lesebelisa lipotse 6 ka mabokoseng litaello li bontsitsoe ka holimo.
- MORALO:** Lumellanang ka karolo ea lengolo, leo emong le e mong a tlang ho le bala nakong ea beke. (Bonyane khaolo e le ngoe ka letsatsi).
- RAPELA:** Qetellang kopano ea lona ka ho rapellana le ho rapella liqeto tse entsoeng hoipapisitsoe le potso tse 5 le tse 6 ka mabokoseng.

LIPOTSO TSE TSELETSENG

Bala lengolo u phahamise lentsoe.

Qotang le kenellane ka lipotso tse latelang:

- U ratile eng lengolong lee?*
- Keng eo u sa e ratang kapa eo u ferekantseng lengolong lee?*

E re emong a bale lengolo lena hape a phahamisitse lentsoe.

Qotang ka lipotso tse latelang:

- U thuta eng ka batho baa lengolong lee?*
- U ithuta eng ka Molimo lengolo lee?*

E re emong a bale lengolo lena hape khetlo la boraro a phahamisitse lentose.

Qotang lipotse tsena tse peli tse qetellang:

- Hlatela lengolo lena, bophelo ba hau botla fapana joang bekeng ee? Hlaka ka ho otloloha potsong ea hau. (Ngola likarobo tseo ba u fang tsona ebe etsa tsalo morao bekeng e hlahlamang.)*
- Ke mang eo u tlang ho moboella ka Jesu bekeng ee kapa eo u tlang ho moruta ka sessebelisoa see? (Ngola mabitso a bao u batlang ho bua le bona le ho etsa tsalo morao bekeng e hlahlamang.)*

LIKETELO TSA MOTHEO

Ketelo 1: Jesu ke mang?
Johanne 11:17-27

Ketelo 2: Utloisisa
lerato la Molimo.
Johanne 3:16-18

Ketelo 3: Eba le bonnete ka
pholoho ea hau.
Johanne 10:27-30

Ketelo 4: Lula ho Jesu.
Johanne 15:1-11

**STRATEGIC IMPACT - QALO EA LEETO LA MOETA-PELE
TSELA EA HO Fihlela Lefatše le Lahlehileng
MOHATO 8: BOKELLA BALUMELI BA BACHA KEREKENG E NCHA**



MOHATO 8: BOKELLA BALUMELI BA BACHA KEREKENG E NCHA

Bokella Bokella balumeli ba bacha mmoho bakeng sa litšebeletso tse 'ne tsa mantlha tsa kereke::

- A. Khumamelo (Liketso 2:42-43; 1 Bakorinthe 14:26-35; 16:1-2; Bakolose 3:16),
- B. Hola (Liketso 2:42; Bakolose 4:16; 2 Timothea 4:2),
- C. Kutlwano (Liketso 2:44-46; 8:35-38; Baefese 4:11-16),
- D. Boevangeli (Liketso 2:47; 5:42; 8:4; 19:10; Bafilipi 2:15-16).

- A. Bokella balumeli ba bacha ho qala kereke.
- B. Kereke ke eng? **Kereke HA SE mohaho. Kereke ke balateli ba Jesu Krete ba etelletsoeng pele ke baeta-pele ba moea tsa taolo ea Bebele ba kopanang khafetsa ho khumamela Molimo, le ho hola moeng, leratong le ho sebeletsana, le ho ea ho etsa barutuo ba atang lefatšeng le lahlehileng.**
- C. Sepheo sa hau, ha se ho hloma kereke e ncha feela, empa e le ho hloma likereke tse atang.
- D. Sepheo sa hau ke ho etsa barutuo ba atisang barutuo ba hlomang likereke tse atang tse tsamaeang tse etsang barutuo ho re motho e mong le e mong a tle a utloe ka tšepo e le ngoe ea bophelo bo safelng bo ho Jesu!

STRATEGIC IMPACT - QALO EA LEETO LA MOETA-PELE
MOTHATI 7: SEMELO: MOTHEO OA BOETA-PELE BA BOKRESTE

Hona le baeta-pele ba ba ngata lefatšeng ba khahlang, pono, tsutsumetso, le tsebo. Empa ha u ka ba le tsena eaba u haelloa ke e le ngoe ha ra tse ling e leng—semelo se nang le bo Molimo u kekeoa ba moeta-pele kerekeng ea Jesu Krete.

U ka ba le tsutsumetso ea pono ea Thomo e Kholo le ho khothatsa ba bang ho e latela empa...

1. U ke ke oa ba moeta-pele oa bokreste ha u sena SEMELO se nang le bo Molimo.

Ha Molimo a batla moeta-pele, o sheba pele **semelo** sa hae le makhabane.
(1 Timothea 3:1-7; Tite 1:5-9; 1 Samuele 16:7)

Semelo ke ho “**bonahatsa** bophelo ba Krete” se bohlokoa ho phetheng thomong ea hau ea ho etsa barutuo ba atang.

(Ba-Philipi 3:17; 1 Ba-Thessalonika 1:6-9; 1 Bakorinthe 4:1-2, 11:1; 2 Timothea 2:2)

SEMELO se nang le bo Molimo ke litla morao tsa bophelo bo **hlahisitsoeng** ka ho uena ba **Jesu**.

Ke ka lebaka lena *LIPOTSO TSA SEMOEA TSA KHOLO SEHLOPHENG* sa lona sa *LEETO* li leng bohlokoa. Li amana le litaba tsa semelo le ho u senolela li karolo tseo u lokelang ho lamella Moea o Halalelang ho li fetola bophelong bahau!

2. Semelo se TSITSITSE — ho monna oa Molimo kapa mosali oa Molimo maemong o hle le ho motho e mong le mong. Semelo — “se bonahatsa botšephehi ba tsoala tšepo ho ba bang.”

SEMELO se nang le bo Molimo sa bokreste se bonahala ha molaetsa oa hau o lumellana le **boitsoaro** ba hau. U seo u IPOLELANG ho re u sona (Pesaleme 15).

SEMELO se nang le bo Molimo se bonahala ha pelo ea hau e lumellana le **liketso** tsa hau le **lipolelo** tsa hau (Pesaleme 17:1-3).

SEMELO se nang le bo Molimo se fapane le **boikaketsi** — ho etsa e ka u ntho engoe athe u engoe e sele (Luka 11:37-12:2).

SEMELO se nang le bo Molimo ha sena **makonutu**.

SEMELO se nang le bo Molimo ha se bolele ho **phetheha**, empa se bolela ho re ka nnete eohle se leetong la ho fetoha (1 Timothea 4:15-16).

3. Ho na le lintho tse nne tse bohlokoa hlokoa tseo baeta-pele ba bokreste ba tlamehang ho hla ho tsona semelo se nang le bo Molimo:

Leleme la hau: **E tsa seo u reng** u tla sesa (Pesaleme 15:2-4; Jakobo 3:1-2).

Chelete: “baleha lerato la chelete” (Pesaleme 15:5; 1 Timothea 6:6-11).

Thobalano: “Baleha **bohlola**” (1 Bakorinthe 6:18-20).

Matla: “Batla ho sebeletsa e seng ho sebeletsoa” (Mareka 10:42-45).

U k eke oa atlea ho ba meta-pele oa Bokreste ka tle le ho ba le SEMELO se nang le bo Molimo.

MOSEBETSI OA HAU:

1. A na ho nale makunutu a sebe patehileng bophelong ba hau ao Molimo a u biletsang ho ipolela ona le ho a furalla kajeno? Ha u sheba semelo sa Jesu, ke litumelo, boleng, litlaelo le liketso lifeng tseo Moea o Halalelang oo supisang tsona ho re u fetohe ho tsona u be joalo ka ena? Jaole ena ke nako ea hoipolela le hosokoloha.
2. Kopa Moea o Halalelang ho fetola semelo sa hau karolong tsena ho re u be joalo ka Jesu Krete. Tsetselela Moea oa hae hu u fa bokhone ba ho hola SEMELO se nang le bo Molimo sa boeta-pele (Ba-Galata 5:16-22).
3. SEMELO se nang le bo Molimo se eloa hloko le ho chorisoa ha u mema Bakreste ba bang ba seng ba ba kae ba tsepehang ka lerato ba ka u lisang ho re u fetohe. Ke mang eo u tlang ho kopana le ena ho botsana *LIPOTSO TSA SEMOEA TSA KHOLO?* (Ba-Heberu 10:24-25)



MOHATO 9: ATISA BARUTUOA

Atisa barutuo a kerekeng e ncha ka ho pheta hape MOHATO oa Borobeli 8. (1 Bathesalonika 1:7-8)

KATISO EA MOLOKO OA BONE

1. Katiso ea Moloko oa Bone ke monyako oa ho anetsa motse oa heno ka molaetsa o molemo, e tla hlahisa katiso.
2. Katiso e lutse ho lima Moloko oa Bone ho 2 Timothea 2:2.
Moloko oa Pele: Paulosi morutuo
Moloko oa Bobeli: Timothea (le ba bang ba bangata) ba entsoeng barutuo
Moloko oa Boraro: Batho ba Tsepahalang (baneng ba tšepetsoe ka seo Timothea a ithutileng sona)
3. Katiso ea **Moloko oa Bone** ha e ea lokela ho emisa. Moloko o mong le mong o hlahlamang oa ba rutuo o lolokela ho kena tsebetsong ea **Moloko oa Pele** o atise hoisa **Molokong oa Bone**.
4. Katiso ea Moloko oa Bone e lokela ho etsahala mekhahlelong e mengata.
 - Barutuo
 - Baeta-pele (ho kenyeletsa bahlomi ba kereke)
 - Likereke
 - Mabothiso
5. *MMAPA OA TŠEBELETSO OA STRATEGIC IMPACT* o u thusa ho latellisa hoisa Molokong oa Bone oa katiso. U ka ba le li *MMAPA OA TŠEBELETSO* tsengatatsa mekhahleloe fapanengea katiso (Barutuo, Baeta-pele, Likereke, le Mabothiso).

ha u qetile *MMAPA OA TŠEBELETSO*, qalaomong!

STRATEGIC IMPACT - QALO EA LEETO LA MOETA-PELE
SESEBELISOA: TŠEBELISO EA MMAPA OA TŠEBELETSO

1. **Moloko oa Pele** — ngola lebitso la hau moleng o hara leqepheng. U Moloko oa Pele o atisang.
 - Leqephe lohle le khokahanyo. Moatisi a lemong bakeng samuso oa Molimo — **UENA**. $1 = 1$
2. **Moloko oa Bobeli** — Menapampiri oa *MMAPA OA TŠEBELETSO* kaho lekanaho remomeno o tsamae lebitsong lahau. Mabitsoa batho ba babeli baoutlangho ba etsa barutuo (Bo “**Timothea ba hau**”) bat la ngoloa qetellong ea lebitso la hau. Ke Moloko oa Bobeli oa ba atisi.
 - U nale joale karolo tse tharo. Leqephe lohle (uena), le halofo tsohle tsa leqephe tse menoeng (moloko o mong le omong oa bobeli oa ba atisi). Ba atisi ba bararo bakeng sa muso — Uena le Moloko oa Bobeli. $1 + 2 = 3$
3. **Moloko oa Boraro** — Menapampiri oa *MMAPA OA TŠEBELETSO* hape ho re mabitso a tsamaemabitsong a moloko oa bobelisoa ba atisi. Moloko oa hau oa bobeli o lokeloa ho koetlisoa le ho khotatsoa ho re o qalelle hoetsamolokooaborarobarutuo (batho ba tšepahalang). Ona e tla ba Moloko oa hau oa Boraro.
 - Joaleu na le likarolo **tse supileng**. Leqepheng ka ofela (uena), lihafong tsohle tsa leqephe ha le menoe (moloko o mong le o mogo ao bobeli oa ba atisi), le likarolong tse ling tse menoeng ho fetela mabitsong a bo “Timothea ba hau.” **Ba atisi ba supileng** bakeng sa muso oa Molimo — uena, le moloko oa hau oa ba atisi, le Moloko e Mene ea ba atisi! $1 + 2 + 4 = 7$
4. **Moloko oa Bone** — Tsoela pele ka mothato ona le Moloko oa hau oa Bone (le ba banng) le Moloko oa hau oa Boraro oa ba atisi ba koetlisitsoeng le ho khotatsoa ho ikatisa ka Moloko oa hau oa Bobeli oa ba atisi.
 - Ha Moloko ohle oa Bone o tlatsitsoe *MMAPA OA TŠEBELETSO*, u tla ba le kakaretso ea ba atisi ba lesohle le metso e mehlanohle! $1 + 2 + 4 + 8 = 15$


Ha u ne u qala, e ne e le laene e le **ngoe** feela. Moatisi a le mong feela bakeng sa muso — **UENA**. Empa ho e na le hore e be ke uena feela u ntseng u tsoela pele ho Kenya batho bao u ntseng u ba etsa barutuo feela, u ile oa qala ho koetlisa le ho sebetsa le barutuo ba Molokong oa Bobeli e le ho ho re le bona ba etse barutuo le ho qalella ho hlomella Moloko oa Boraro. U atisitse ho ena le ho kopanya! Ha u oa ka oa ba le bana feela tumelong empa u ile oa hlomella balumeli ba bacha ho re ba be le bana ba bona tumelong! U tla ba “moholo oa batsoali oa semoea!” Ha Moloko oa Boraro o tso o ata, u tla ba “ntat e moholo oa batsoali” ha Moloko oa Bone oa ba atisi o ne hapeloa tumelong le ho koetlisoa ke Moloko oa Boraro! Keka moo katiso e sebetsang ka teng. E matla ha holo ho fetisa ho kopanya! Ka Moloko ka mong, u atisa ba atisi

Ho bohlokoa ho latellisa hoisa **Molokong oa Bone** u sebelisa *MMAPA OA TŠEBELETSO*. Ha ba atisi bao u ba koetlisitseng ba ntse ba atisi ba atisi ba bona hoisa Molokong oa Bone tšebetso ena e tla ba e tlaelehileng karolo ea ho latela Jesu Krete (e lokela ho ba joalo)! *MMAPA OA TŠEBELETSO* o sebetsa ka tsela e tsoanang mekhahlelong eo hle ea ho atisa — barutuo, baeta-pele, le mabothong! Qala ka bonolo feela *MMAPA OA TŠEBELETSO* bakeng sa mekhahlelo eo hle.

E tsa bo nnete ba ho re **emong le mong ka bongoe ba meloko e qala** *MMAPA OA TŠEBELETSO* ka bo eona (pampiri e sa ngollang e ka sebelisoa e le *MMAPA OA TŠEBELETSO*) e le ho latellisa katiso le ho etsa bo nnete ba ho re e tsoela pele.

E na ke eona pelo ea *LEETO LA BOPHELO BOHLE HO FIHLELA LEFATŠE LA HAU LE LAHLEHILENG*. Ha uena le sehlopha le sebetsa ka *MEKHAHLELO* ea *LEETO* likhoeling tse tšeletseng tse tlang, u tla ithuta ho etella batho pele tumelong ho Jesu le ho etsa barutuo ba atang le bahlomi ba likereke ba atang — hoisa Molokong oa Bone! U tla mamela le thusa ho phethahatsa Thomo e Kholo ea Jesu! O tla u sebelisa u le karolo e kholo ea morero oa hae ho fihlela lefatše le lahlehileng!

MMAPA OA TŠEBELETSO



STRATEGIC IMPACT - QALO EA LEETO LA MOETA-PELE
MOTHATI 8: BOITLOBETSO THOMONG E KHOLO

Thomo e Kholo e lokela ho ba khubu ea bosebeletsi ba hau BOPHELO BOHLE BA HAU.

1. **THOMO** ea Jesu e re susumetsa ho etsa seo a se batlang (Mattheu 28:18).

2. **TAELO** ea Jesu e hlakisa seo u lokelang ho se tsa (Mattheu 28:19-20).

Taelo temaneng ena keho “**ETSA BARUTUOA**” — tselingli hlalosa ho re u etsa barutuo
JOANG (ka ho ea, ho ba kolobetsa, le ho ba ruta).

ETSA BARUTUOA...

1. **E EANG** — U etsa hona ka **ho ea** ho batho ba fapaneng.
2. **KOLOBETSA** — uba **kolobetsa** — u ba Kenya tumelong ka boraro bo halalelang.
 - a. Kolobetso e tsoantsisa ho shoa ha motho oa khale le ho tsohela bophelong bo bocha le Krete (Baroma 6:4).
 - b. Kolobetso e tsoantsisa ho hloekisoa. (2 Bakorinthe 5:21).
 - c. Kolobetso e tsoantsisa ho re u qolisoa ka ho Krete le ho nka limelo tse ling tsa hae (Ba-Galata 3:27).
 - d. Kolobetso e re amahanya le batho ba hae — Kereke (Ba-Efese 4:4-6).
3. **BA RUTE** — U ba **ruta** ho mamela tsohle tseo a o rutileng tsona.

Taelo ena ke bakeng sa molumeli e mong le e mong linakong tsohle, ha e ea lokela ho emisa hofihlela Jesu a khutla.

**Taelo e na ea HO ESTA BARUTUOA le litsela ho ba etsa e lokela
ho ba ntho ea mantlha le seo u se etsang bosebeletsing ba hau!**

3. **BOTENG** ba Jesu bo fana ka sebetse sa ho re u tla khona ho phethahatsa taelo ea hau. (Mattheu 28:20)

E na ea He (nang le matla ohle) o tla ba le uena ha u etsa seo a batlang u se etse.

Boteng ba hae bo tla relumella le ho re fa sohle seo re se hlokang ho phethahatsa taelo ea hae (2 Petrose 1:3).

Ha e ba uena le kereke eo u etelletseng pele ha le hlahise barutuo ba atang uena le phutheho ea heno ha le etse seo Jesu Krete a se laetseng (Ba-Kolose 1:28-29).

A na u tla itolobetsa ho fana ka bophelo ba hau ho tsoela pele ho etsa barutuo ba atang ba Jesu?

STRATEGIC IMPACT - QALO EA LEETO LA MOETA-PELE
MOTATHI 9: MEMO EA HO QALA: LEETO LA BOPHELO BOHLE HO FIHLELA LEFATŠE LA
HAU LE LAHLEHILENG

1. **LEETO LA BOPHELO BOHLE HO FIHLELA LEFATŠE LA HAU LE LAHLEHILENG [LEETO] ke sesebelisoa se u thusang ho etsa barutuo, baeta-pele, likereke le mabotho atang. Lintho tsa mantlha tsa LEETO ke:**
 - A. HOTLA HA MMOHO, KHOLO MOENG, le HO BALA BBELE: ho hola le ho sebeletsana joalo ka SEHLOPHA SA LEETO sa batho ba bararo hoisa ho ba bahlano. Ba kopanang ha mmoho bakeng sa LEETO le ho phomola le SEHLOPHA sa heno beke le beke.
 - B. HOITHUTA : Ho bala le boisana ka mangolo a Bebele ka sehloho se itseng le ho ithusa ho hola likarolong tse ling ka Hoimatlafatsa, Boeta-Peleng Litsebong, kapa Katisong ea Bosebeletsu le itšetlehile ka litaello tsa Bebele.
 - C. HO UTLOA ka ho ETSA: Le ho phethahatsa boitlamo boo Molimo o u tataisetsang ho bo etsa beke le beke.
 - D. HO TSOA: Setho se seng le se seng sa SEHLOPHA sa LEETO se tla pakela bonyane mtho a le mong beke le beke.
 - E. RAPELANG: Rapel la nanglithok. Rapelang bakeng sa barutuo lethathamo la barutuo bao e seng e le karol, bahlomi ba likereke le baeta-pele bakeng sat Thomo e Kholo.
2. **LEETO LA BOPHELO BOHLE HO FIHLELA LEFATŠE LA HAU LE LAHLEHILENG le tla le hlomella ho le thusa ho phetha Thomo e Kholo.**
3. **Ha e ba le qala ka botšephe le tsoela pele ka methati ea LEETO, lintho tsena lit la etsahala:**
 - A. Le tla hola tumelong le ho ba baetsi ba barutuo, baeta-pele le bahlomi ba kereke.
 - B. Le tla ba le metsoalle a haufi ufi le bakhohatsi leetong la lona le bosebeletsing bakeng sa Jesu Krete.
 - C. Le tla hapela ba bang ho Jesu Krete.
 - D. Le tla thusa ho hloma le etella pele bonyane kereke e le ngoe encha.
 - E. Le tla koetlisa ba bang ho etsa baeta-pele ba atisang le bahlomi ba kereke hoisa Molokong oa Bone.

Ha re mona ho ba le mmoka o motle.

Re mona ho qala LEBOTHO le TSAMAEANG ho fihlela lefatse ka moleatsa o molemo oa Jesu Krete.

Qholotso: re ea u qholotsa ho ba morutuo ea atang ea hlomang likereke tse atang le ho koetlisa ba bang ho ba barutuo ba atang ka ho qala **LEETO LA BOPHELO BOHLE HO FIHLELA LEFATŠE LA HAU LE LAHLEHILENG.**

HLOKO: ho re ho na le qeto eo u lokelang ho e etsa — qala **LEETO LA BOPHELO BOHLE HO FIHLELA LEFATŠE LA HAU LE LAHLEHILENG** KAPA tsoela pele ho etsa barutuo ba atang ka seo u ithutileng sona mona **QALO EA LEETO LA MOETA-PELE.** Ka tsela e joalo re ea u leboha ho re u bilekarolo ea **STRATEGIC IMPACT** koetlisong ena. Ha e ba ha u so e itukisetse ho itlama **LEETONG** lena, u ka lokoloha ka mo ra mokhahlelo oa leshome. Ha re na ho hong hape bakeng sa hau kajeno. Ka kopo khutlela ha ee le **TLHOHONOLOFATSO EA RONA.** Empa ha e ba ruri u ikemiselitse ho qala **LEETO,** lula le rona ka mo ra mothati oa leshome re tla u thusa hoqala.

**STRATEGIC IMPACT - QALO EA LEETO LA MOETA-PELE
TSELA EA HO FIHLELA LEFATŠE LE LAHLEHILENG
MOHATO 10: TŠOARA MATSOHO HO QALISA SESOLE**



MOHATO 10: TŠOARA MATSOHO HO QALISA SESOLE

Tšoara Matsoho ka matso le baeta-pele ba abng ho quala lebotho le atisang barutuo e le ho phetha Thomo e Kholo.

- A. Sheba mehato eo hle e leshome le tataiso ea mohato ka mong.
- B. Thomo e Kholo e kholo ha holo bakeng sa e mong le emong oa rona — E tlo hloka ka u fela hoitlobetsa ho fihlela moloko oa rona ka molaetsa o molemo!
- C. Mothating oa rona oa ho qetela, re tla u fa monyetla oa ho kena selekaneng se halalelang le rona, pela Molimo, ho fihlela moloko oa rona ka molaetsa o molemo oa Jesu Krete kapa shoaha u lekile.
- D. Selekane ke boitlamo bo teileng, ka kopo se ke ne Mothating o hlahlamang u sa sheba ka nnete kappa ka ntle le boitlamo.

STRATEGIC IMPACT - QALO EA LEETO LA MOETA-PELE
MOTHATI 10: SELEKANE SA HO TSOARANA KA MATSOHO

1. Jesu o tllile bakeng sa morero oa ho boelanya ba lahlehileng le ena!
 - *“Hobane mora motho o tllile ho batla le ho pholosa ho timetseng.”* (Luka 19:10)

2. Molimo ha a batle le a mong ho fetoa ke monyetla oa ho re “EE” ho Jesu!
 - *“Morena ha a liehise lipallo tsa hae, joalo ka ha ba bang ba lekanya hobane tieho e teng; empa u sa mameletse ka baka la rona; hobane ha rate ha ba bang ba ka timela, empa o rata bohle ba finyelle pakong.”* (2 Petrose 3:9)

3. Tsela ea Molimo ea ho fihlela hona ke ka **UENA!** U BITSITSOE lefifing ho ea leseling le khanyeng la Molimo UTLE u bolele botle ba hae molokong ona!
 - *“Empa ha e le lona le moloko o khethiloeng, le baprista le marena, le mofuta o halalelang, le sechaba se roiloeng, le tle le bolelel lithoko tsa ea le bitsitseng lefifing ho le Kenya leseling la hae le hlollang.”* (1 Petrose 2:9)

4. Le MANGOSA a hae lefatšeng lena! Le **BAEMELI** ba hae ho fihlela **MOLOKO** o na ka tšepoe leng ngoe feela ea pholoho ho — Jesu Kreste!!!
 - *“Re mangosa a Kreste ke hona, ‘me ho ka thoe, ke Molimo o le khothatsang ka rona; re ea le rapela, bakeng sa Kreste, re re boelanang le Molimo.”* (2 Bakorinthe 5:20)

John Knox, moefangeli oa moperosetanta oa Scotland, o kile a lla ho Molimlo:
“Mphe Scotland... kapa ke shoe!”

O ne a ikemiselitse ho fana ka bophelo ba hae ba keng sa meea ea bona. Molimo o ile a hlompha thapelo ea hae a sebelisa John Knox ka matla ho pakela motse oa ha bo.

Re batla boitolobtsa bo tsoanang le bona!

Haeba ka nnete eo hle u teile pela Molimo o matla, ke u memela ho etsa selakane le rona hona joale:

**“Morena ka mohau oa hao, ke ipha uena ka botlalo
Joalo ka JohnKnox, ke ea rapela: ‘Mphe _____... kapa ke shoe!’**

**Ke beha ho uena, ntate ea maholimong ke nehela bophelo ba ka ho fihlela Moloko
oa heso ka molaetsa o molemo oa Jesu Kreste... kapa ke shoe ke lekile.**

Ka lebitsol a Jesu Amene.”



**STRATEGIC
IMPACT**
INTERNATIONAL

QALO EA LEETO LA MOETA-PELE.©

“E BA LE BOITSEBELO BA THOMO E KHOLO”

***HO QALA LEETO LA BOPHELO BOHLE HO
FIHLELA LEFATŠE LA HAU LE LAHLEHILENG.©***

**STRATEGIC IMPACT - LEETO LA BOPHELO BOHLE HO FIHLELA LEFATŠE LA HAU LE LAHLEHILENG
HOITUKISETSA LEETO LA HO FIHLELA LEFATŠE LE LAHLEHILENG**

LEETO LA BOPHELO BOHLE HO FIHLELA LEFATŠE LA HAU LE LAHLEHILENG ke sesebelisoa se etselitsoeng ho u thusa ho hola ho ba moatisi eo Molimo a ka mosebelisang ho phethahatsa merero ea hae moo u le hona teng molokong ona.

Lintho tse hlano tsa bohlokoa ho FIHLELA LEFATŠE LE LAHLEHILENG:

SEHLOPHA SA LEETO sa ba bararo hoisa ho ba bahlano kopanang ka ho HETLA MORAO le ka LIPOTSO TSE 10:

- 1. HO TLA HA MMOHO, KHOLO EA SEMOEA, LE HO BALA BEBELE (HO HETLA MORAO— lipotso tse leshome 1-3)**
 - a. HOLANG le SEBELETSANE joalo ka sehlopha. Kopana ha mmoho le sehlopha beke le beke, hoithuta, ho hola, ho rapela le sebeletsa. (Be-Heberu 10:24-25; Jakobo 5:16).
 - b. Ena ke eona pelo ea *LEETO*. Ke borutuo ba aroleloanang le ho khothatsana ka lerato le ka liketso
 - c. tse ntle (Ba-Heberu 10:24). Ka ho ipolela libe e mong ho e mong le ho hlokomelana, u hola moeeng ho tsameng le Jesu Krete (Jakobo 5:16; Ba-Galata 6:1-5). Ho na HA HO BOLELE ho re e lokela ho ba molao empa e be **kopanao ea lerato e thusang** e mong le emong oa lona ho ba seo Molimo a batlang le be sona.
- 2. HO ITHUTA HO: (SHEBA HOLIMO — Potso ea bone hoisa ho ea bohloko, SHEBA KA HARE — Potso ea botšelela hoisanho ea bosupa, le TATAISO EA LEETO)**
 - a. BALA le BOISANE mmoko taba oa seratsoana bakeng sa ho *KHEFU* ho u thusa ho hola karolong ea boimatlafatso, litsebong tsa boeta-pele kappa katisong ea bosebeletsi ho ipapisitsoe le melao ea Bebele.
 - b. Ho *KHEFU* hona ho etselitsoe ho re ho hlabolle kelello ea hau ho ntsetsa pele lipoisano ha mmoho motho ka mong le ho hola kotloisisong ea li nnete tse **tebileng tsa Bebele**. Bala maikutlo e be u araba potso e boisanoang ha mmoho. Ho kenellana ho tla le thusa ho tsoara le hoithuta sehloho.
- 3. KUTLO le KETSO : (SHEBELA PELE — Potso ea borobeli le ea leshome)**
 - a. Ha e ba u phetha boitlamo ba hau u tla hola u be molateli oa Jesu, u hole litsebong tsa boeta-pele le ho etsa barutuo ba fihlelang ba lahlehileng! *LEETO* le etselitsoe ho qala lebotho la baetsi ba barutuoae leng ho isang katisong ea kereke. Ha se mosebetsi oa kelello empa ke ho phetoho ea bophelo.

ELA HLOKO (Ho tloha bukeng ea *LEETO*):

Poelo ka boitlamo le ka sehlopha sa SEHLOPHA SA LEETO...

Ha le ntse le ho la le sebeletsa ha mmoho *SEHLOPHA SA HENO SA LEETO*, ho ka ba le sotho se seng sa sehlopha se sa phethelang boitlamo ba sona ba beke le beke (“KE TLA” lipolelo, ho paka, borutuo, le ho bala Bebele). Hona ho Haeba boemo e le bona, re na le qeto ea ho re u ka laola boemo boo joang *SEHLOPHA SA HENO SA LEETO*. Khthaletso ea rona ke ho re u fe litho tse kikitlang beke tse peli hoisa ho tse tharo phetha boitlamo ba bona ba beke le beke, ha eba ba hloleha ho phetha boitlamo ba bona ba beke le beke ba lokolle *SEHLOPHA SA LEETO* u tsoele pele ka ntle le bona. Ba amohetsoe ho ba karolo ea *SEHLOPHA SE SENG SA LEETO* ka moso ha ba khona hoitlamo. Batlang ho phetha Thomo e Kholo ha se batho ba betere, barui, kapa ba bonahalang ba thabile. Batlang ho phetha Thomo e Kholo ke batho ba inehetseng, baitolobelitseng, ba utloamg Jesu Krete.

4. HO PAKA: (SHEBELA PELE — Lipotso tsa nomoro ea borobong)

- a. PAKA ka MOLAETSA O MOLEMO bonyane u etse MOTHO A LE MONG MORUTUOA beke le beke.
- b. Sepheo sa hau ke ho re **ka mehla** ke ho bolella ba bang ho re ba ka lumela joang ho Jesu Kreste. Mokhoa ona o ka nka litsela tse fapaneng: ka ho botsa lipotso tsa se moea, ho arolelana ka bopaki ba hau, ho bolela na Molimo o sebelitse joang bophelong ba hau ha ofinyane, ho arolelana ka likarabo tsa thapelo, ho paka ka molaetsa o molemo. Ha u etsa joalo, o tla fumana ba sentse ba itukiselitse hoamohela Jesu Kreste.

5. RAPELA

- a. RAPELLANANG litlhoko tsa lona.
- b. Rapella le ho etella pele barutuo ba hlahang, bahlomi ba kereke le baeta-pele bakeng
- c. sa Thomo e Kholo.

SEHLOPHA KA SENG SA LEETO se lokela ho khetha Mohokahanyi

Ho bohlokoa ho utloisisa ho re **Mohokahanyi** ha se tichere/moeta-pele oa *SEHLOPHA*. **Mohokahanyi** ha a lokela ho ruta, kapa a bonahale e le “setsibi” na kong ea *KHEFU*. E mong le emong *SEHLOPHENG* o tla ithuta, iphumanela, le sebetsa ha mmoho. **Mohokahanyi** o tla hokahanya feela kopano le ho hlophela *SEHLOPHA SA LEETO* le ho romela khoeli le khoeli ho moemeli oa *STRATEGIC IMPACT* ea sebakeng seo tse ntseng li etsahala.

Mohokahanyi a *SEHLOPHENG SA LEETO* ke ana:

1. Ha mmoho le ba bang SEHLOPHENG SA HENO, e tsang qeto ka letsatsi le nako eo SEHLOPHA SA LEETO se tlang ho kopana.

SEHLOPHENG SA HENO SA LEETO se lokela ho kopana beke le beke ho *PHOMELENG* makheto a leshome le metso e mehlang *LEETONG* ka leng ho *HETLA MORAO* se sebelisa *LIPOTSO TSE LESHOME*. Haeba *SEHLOPHA* se khetha ho tlola beke ka mabaka a ke keng a qojoa, le lokela le qalwe moo le qetelletseng teng le sa tlole ho *KHEFU*.

2. Qalang le ho qetella kopano le lumellane ka nako. (Ba-efese 5:15-16; Jakobo 5:12)

Bonyane kopano e lokela ho nka hora feela le halofo. Hlompela motho emong le emong nako.

3. Fana ka “litholoana tsa tšebetso khoeli le khoeli” be ha moeli oa STRATEGIC IMPACT ea tikolohong.

Khoeli le khoeli shebisana le sehlopha sa heno litholoana tsa tšebetso ea motho ka mong e be le romella litholoana ho moemeli oa SI. Tlaleho e **kenyeletse**:

- a. Palo ea batho ba koetlisitsoeng ka *QALA EA LEETO LA ESTANG BARUTUOA*.
- b. Palo ea batho ba bacha ba koetlisitsoeng ka *QALO EA LEETO LA MOETA-PELE*.
- c. Palo ea ea batho ba pholositsoeng.
- d. Palo ealikerereke tse ncha tse qaliloeng.
- e. Palo ea batho ba qalileng *LEETO LA BOPHELO BOHLE HO FIHLELA LEFATŠE LA HAU LE LAHLEHILENG*.

Moemeli oa ka:

Lebitso: _____

Nomoro tsa Fono/WhatsApp: _____

Email: _____

Leqephe le hlahlamang le qala ka **Ho KHEFU** e le ho re u be le boitsebelo ba mothati oa
STRATEGIC IMPACT - LEETO LA BOPHELO BOHLE HO FIHLELA LEFATŠE LA HAU LE LAHLEHILENG.

HE TLA MORAO

1. Na u ikokobellelitse Moea o Halalelang le ho boloka cheseho ea lerato la hau ho Jesu bekeng ee?
2. (E la HLOKO: *KHEFU* e ngoe le e ngoe nakong ea *LEETO* ho tloha nakong e tlang u tla botsoamothating o mong le o mong oa boitlhatlhobo leetong lena ho qala nakong e tlang u tla botsoa: Na o ile oa tšepahalla ho phethela ho bala Bebele le boitlamo ba “KETLA”(s) bekeng ee?)
3. Na u tšepahelletse ho pakela ba lahlehileng le ho etsa ba bang barutuo? Ke bo mang?

SHEBA HOLIMO

Bala **Mareka 4:26-32** le **2 Timothea 2:2** boisane ka lipotšo tse latelang.

4. U ratang kapa u fumanang e khothatsang lengolong lee?
5. U ferekangoang ke eng kapa keng e sa u luleng hantle?

SHEBA KA HARE

Bala **Mareka 4:26-32** le **2 Timothea 2:2** hapa le bue ka eona...

6. E matla ha ka kang kholo le ho ata ha mmuso oa Molimo?
7. U tlameha ho etsa joang ho re u koetlise barutuo ba atisang hoisa Molokong oa Bone?

[Baling ha mmoho *TATAISO EA LEETO* ea 1 leqepheng le hlahlamang.]

SHEBELA PELE

Bala **Mareka 4:26-32** le **2 Timothea 2:2** hape le bue ka eona...

8. Holatela litimana tsena, u tlo **etsang** bekeng ee? Hlakisa.

“KE TLA _____”

9. Ke mang eo u tla mbolella ka Jesu bekeng ee hape ke mang eo u tla moetsa morutuo bekeng ee?

Mabitso: _____

Le ka sebetsa joang ha 'moho joalo ka sehloha sa Leeto ho paka le ho etseng barutuo bekeng ee?

10. Ke karolo e feng ea Bebele eo u tlang ho e bala ka mehla bekeng ee? (Khothaletso ke ho bala khaolo tse tharo ka letsatsi)

RAPELANG

Ha le arohana, rapellanang lithoko le tsoele pele ho tlisa lithoko tsena ho morena ka thapeo pele le *KHEFUTSA* bekeng e hlahlamang.

**STRATEGIC IMPACT - LEETO LA BOPHELO BOHLE HO FIHLELA LEFATŠE LA HAU LE LAHLEHILENG
TATAISO EA LEETO - MMAPA OA TŠEBELETšo: MATLA A HO ATISA**

MOLAO oa HO ATISA

Sepheo sa *STRATEGIC IMPACT*'s ke ho atisa mekhahelong eohle: Barutuo, Baeta-pele, Likereke, and Mabotho. Ho hlomella ka botlalo le ho atisa ba seng ba kae ho ka etsa ho re motse ohle o utloe molaetsa o molemo. Joang?

Ke molao oa Moloko oa Bone ho 2 Timothea 2:2, "...tseo **u² (Timothea)** se tloileng ho **mma¹ (Paulosi)** in the pela lipaki tse ngata u libehe ho batho ba **tsepehang³** ba lokelang ho ruta ba **bang⁴** le bona."

Taba ea **mantlha ke hore** u **tsoelepele** ho atisa ho isa Molokong oa Bone.

Ela hloko mohlala ona: U khetha mokhoa o feng?

Mohalala (A) Ho eketsa litho tse ncha tse sekete kerekeng selemo le selemo lilemong tse tlang tse mashome a mabeli.

— **KAPA** —

Mohalala (B) qala ka barutuo ba babeli ba atisang, koetlisa e mong le emong ho hlahisa bophelo ba Krete ho ba bang ba babeli bao le bona ba hlahise ba bang le bona ba babeli — selemo le selemo ka lilemo tse mashome a mabeli.

Sheba litholoana tsa mekhoha ena e mmeli ha nako e ntse e ea: (sheba mohlala leqepheng le hlahlamang)

Ka "keketso" ea moea ho na le kholo— hoo ho ho tle. Empa katiso ea moea "katiso," ke kholo e atang ka haholo!

Katiso e shebahala e ea butle qalong. U ikemise li ho etsa balumeli ba seng ba ba ka barutuo e le ho re le bona e be ba atisi ba holileng le ngatafala!

Ka "**keketso**" u hlokomela balumeli ba bacha ba sekete — **Bakreste ba masea** — qalong u ke ke oa ba le **nako** e lekaneng ho etsa balumeli ba bacha barutuo ho re e be ba atisi ba holileng. LEHAHOLEJOALO, ka "**katiso**," u tla hlomella ka botebo ka mehla barutuo ba babeli ba bacha nako e telele ha u ntse u etsa bo nnete ba ho re ba etsa ntho e tsoanang le barutuo ba bona ba babeli ba bach joalo joalo.

MMAPA OA TŠEBELETšo (SHEBA "TŠEBELISO EA MMAPA OA TŠEBELETšo" sheba leqephe la 34)

MMAPA OA TŠEBELETšo leqepheng la 46 o etselitsoe ho u thusa "ho bona" methati ea katiso le ho u thusa ho latellisa katiso ea hau ho isa Molokong oa Bone. Ikatisetse o na o u boloke ka Bebeleng ea hau kapa moo u ka o bonang le ho u hopotsa ho rapella ba o u ba etsang barutuo le bao ba baetsang barutuo.

KATISO HO ISA MOLOKONG OA BONE

Ho bohlokoa ho uena le bao u ba etsang barutuo ho tsoela pele ho atisa ho isa **Molokong oa Bone**. Etsabo nnte ba ho re e mong le emong **molokong ka bo ngoe** o qala **MMAPA OA TŠEBELETšo** oa hae (pampiri e sa ngolloang e ka sebelisoa ho ngola **MMAPA OA TŠEBELETšo** oa bona) e le ho etsa bo nnete ba ho re katiso e tsoela pele.

E na ke eona pelo ea *LEETO LA BOPHELO BOHLE HO FIHLELA LEFATŠE LA HAU LE LAHLEHILENG*. U tla ithuta ho tataisetsa batho ho lumelengho Jesu le ho hlomella balumeli ba bacha ho etsa ho tsoanang — e tsa barutuo ba atang le baeta-pele baa tang ho isa **Molokong oa Bone!** U tla u tloa Thomo e Kholo ea! O tla u sebelisa u le karolo e kholo ea morero oa hae ho fihlela lefatse ka molaetsa o molemo

NNETE KE HORE: SOHLE SEO U LOKELANG HO SE ETSA HO PHETHAHATSA THOMO E KHOLO KE HO ETSA BO NNETE BA HO RE MORUTUOA E MONG LE E MONG O TSOELA PELE HO ISA MOLOKONG OABONE.


[Khutlela leqepheng le fetileng le boisane ka ho "SHEBELA PELE"]

**STRATEGIC IMPACT - LEETO LA BOPHELO BOHLE HO Fihlela Lefatše la Hau le Lahlehileng
SESEBELISOASA HO KHEFU - KEKETSO EA MOEA KAPA KATISO?**

**Keketso ea moea kapa katiso?
Litholoana — Selemo le Selemo**

	<i>Mohlala oa A: (ka selemo keketso ke seketete) Kakaretso ea Barutuo</i>	<i>Mohlala oa B: (qala ka ba babeli o atise ba babeli ka selemo) Kakaretso ea Barutuo</i>
Selemo 1	1,000	2
Selemo 2	2,000	6
Selemo 3	3,000	18
Selemo 4	4,000	54
Selemo 5	5,000	162
Selemo 6	6,000	486
Selemo 7	7,000	1,458
Selemo 8	8,000	4,374
Selemo 9	9,000	13,122
Selemo 10	10,000	39,366
Selemo 11	11,000	118,098
Selemo 12	12,000	354,294
Selemo 13	13,000	1,062,882
Selemo 14	14,000	3,188,646
Selemo 15	15,000	9,565,938
Selemo 16	16,000	28,697,814
Selemo 17	17,000	86,093,442
Selemo 18	18,000	258,280,326
Selemo 19	19,000	774,840,978
Selemo 20	20,000	2,324,522,934

MMAPA OA TŠEBELETSO



BOIPOLELO BA TUMELO BA

MOLIMO

Genese 1:1; Deuteronomo 6:4; Mattheu 28:19; Johanne 4:24, 10:30; 2 Bakorinthe 13:14

Re lumela ho Molimo o mong, Molimo o halalelang, o phelang ka ho sa feleng ka botho bo boraro — Ntate, Mora le Moea o Halaleng — bohle ba nang le botlalo bohle ba bo Molimo le limelo tsa botho ba bona. Tsimolohong Molimo o bopile tsohle hose letho lefatseng le tsohle tse ho lona, ka hoo a bontsa khanya ea matla a hae, bohlale le ho ho loka. Ka matla a hae a maholo o tsoela pele ho boloka 'mopo oa hae. Ka thlokomelo ea hae o sebetsa ka nalane ho etsahatsa morero oa hae oa pholoho.

JESU KRESTE

Mattheu 20:28; Liketso 4:12; Baroma 5:10; 2 Bakorinthe 5:18-19; 1 Johanne 2:2

Jesu Krete ke oa bobeli borarong bo teroneng ba kopantsoe ha 'moho ka botho ba 'nete ba mohlolo ba kemolo ka tsoalo ea moroetsana. O phetse bophelo ba kutlo e phethahetseng ho ntate 'me a itlama ho lefella libe tsa bohle ka ho shoa sefapanong sebakeng sa bona, a etsa toka a fihlela pholoho le bophelo bo sa feleng ho bohle ba mo tsepang a 'notsi. Otsohile bafung ka 'mele o tsoanang o mpa o so khanya, oo a phetseng a ba a shoa ka ona. O nyolohetse leholimong, a lula letsohong le letona la ntate, moo e leng eena feela 'muelli pakeng tsa Molimo le batho, o tsoela pele ho rapella bao eleng ba hae. O tla khutla hape lefatseng, ka botho ba hae bo bonahalang, ho phethahatsa nalane le morero o sa feleng oa Molimo.

MOEA O HALALELANG le BOPHELO BA BOKREST

Johanne 15:26, 16:8-11

Ntho ea manthla e latelang latelang likamano tse pholosang le Jesu Krete ke bophelo ba khalalelo le kutlo, tse fumanoang ke balumeli ha ba inehela ho Moea o Halalelang, motho o a boraro oa bomolimo. O rometsoe lefatseng ke Ntate le Mora ho beha ho batho mosebetsi o bolokang oa Krete. O elisa likelello tsa baetsalibe, o tsosa ka ho bona thloko ea pholoho hape o ba fa bophelo bo bocha. Morero ohle oa pholoho o beha molumeli e mong le e mong ho ba mohloli oa netefatso/ kholiseho, matla le bohlale, hape o fa balumeli lineo ka ho fapana ho ahisa 'mele. Moea o Halalelang o tataisa balumeli ho utloisisa le ho beha tsebetso mangolo. Matla a hae le bolaoli li sebbelisoa ka tumelo, ho bebofaletsa balumeli ho phela bophelo ba bokreste le ho beha litholoana khanyeng ea ntate.

BIBELE

2 Timothea 3:16; 2 Petrose 1:21

Motheo o le mong oa tumelo ea rona ke Bibe, e entsoeng ka libuka tse mashome a tseletseng a metso a tseletseng a testamenta ea khale le e ncha. Re lumela hore mangolo ka botlalo a tsoa ho Molimo, le hore a fanoe ka tsebeliso ea banna ba khethuoeng. Mangolo a buoa ka bolauli ba Molimo le ho bontsa motheo, mokhoa le mantsoe ho bathehi ba batho. Re lumela mangolo a ea tsepahala ha ana phoso ho tloha lingoloeng tsa motheo. A khethehile, ha a na likhaello hape a taolong litabeng tsa tumelo le litloaello, ha hona lingoliloeng tse ling tse susumelitsong ke Molimo kante ho Bibe.

PHOLOHO

Baroma 3:23; 5:8; Baefese 2:1, 8-9

Morero oa sehlohlolo oa Molimo oa tsenolo ea mangolo ke ho biletsa batho ho kopanela le eena. Re etselitsoe ho kopanela le Molimo, motho o hanne Molimo, a khetha ho ikela ka tsela tsa hae, eaba o arohana ke hona le Molimo a lefa ka bokhopo ba hae, hoa etsa hore a sitoe ho khahlisa Molimo. Ho oa ha motho ho nkile sebaka motheong oa nalane ea motho, 'me bohle esale ba kotula litla morao joale ba hloka mohau o pholosang oa Molimo. Pholoho ea motho hantle ke mosebetsi feela oa mohau oa Molimo, ha e etsoe ke mesebetsi kapa ho loka, 'me e ka khona e amoheloe ka tumelo motho ka mong. Ha Molimo a se a qalile mosebetsi oa ho pholosa pelong ea motho, o fana ka tiiso lentsoeng la hae hore o tla tsoelapele ho etsa hofihlela letsatsi la phethahalo ea eona.

PHEEO / SEPHEO SA MOTHO

1 Bathesalonika 4:16-17; Baheberu 9:27

Lefu le tiisa sepheo sa ho sa ho sa feleng sa motho. Bakeng sa batho bohle, ho tla ba le tsoho ea nama ho ea lefatseng la moea le kahlolo ho bas a pholosoang le thlohonolofatso ea ba pholositsoeng. Ba amohetseng le ho tsepa Krete batla amoheloa ho ketekeng ho sa feleng le Molimo hape ba putsoe ho latela mesebetsi ea bona bophelong.

KEREKE


Liketso 2:42; Baroma 12:1-6

Litla-morao tsa kopano le Jesu Krete ke hore balumeli ebe karolo ea 'mele oa hae, kereke. Hona le kereke e le 'ngoe ea 'nete lefatseng lohle, e entsoe ka bohle balumeli ba bokantsoeng hammoho ho inehela khumamelong, thapelong, thutong ea lentsoe, kolobeletso le selallo ele lintho tse qapiloeng le ho qaloa ke Jesu Krete, kopanelo, tsebeletso 'meleng ka ho intlafatsa le tsebeliso ea litalenta le lineo, le ho isa lentsoe lefatseng. Hohle moo batho ba Molimo ba kopanang khafetsa ele kutlo molaong oa hae, hona le boipotso bo tloaelehileng ba kereke. Ka tlasa tsamaiso ea baholo le baetapele ba tsehetsang, litho tsa eona li lokela ho sebetsa 'moho ka lerato le bonngoe, e rere holima morero oa ho phahamisetsa Krete khanyeng ea Molimo le ho phethisa Thomo e Kholo ea Jesu.

TUMELO le KETSAHATSO

1 Bakorinthe 10:24, 31; 2 Timothea 3:16-17

Bibele ke ona bolaoli ba manthla ba litaba ba litaba tsohle tsa tumelole ketsahatso. Re ea lemoha hore e keke ea tlama letsoalo la motho moo mangolo a sa reng letho. Hantle molumeli emong le emong o lokela ho tataisoa likarolong tseo ke morena, eo ho eena feela a ikarabellang.




1 Johanne 3:16

3 Baroma 6:23



2 Baroma 3:23

4 Baroma 5:8



5 Johanne 14:6

6 1 Bakorinthe 15:3-8



10 1 Johanne 5:11-12



7 Baefese 2:8-9

8 Johanne 1:12

9 2 Bathesalonika 1:8-10

KAPA

11 Baroma 10:9-11

Lebitso _____

Aterese _____

Fono _____

Letsatsi _____ Lilemo _____


Ke amohetse Jesu Kreste joalo ka mopholosi oa ka kajeno.

Re ka kopana hosane ho re ke tsoele pele ho hola tumelong ho Jesu Kreste.

Nako ea ho kopana: _____

Kapa letsatsi le leng: _____

Ke na le thahasello ea ho kopana le ba bang hoithuta ka Jesu Kreste.




1 Johanne 3:16

3 Baroma 6:23



2 Baroma 3:23

4 Baroma 5:8



5 Johanne 14:6

6 1 Bakorinthe 15:3-8



10 1 Johanne 5:11-12



7 Baefese 2:8-9

8 Johanne 1:12

9 2 Bathesalonika 1:8-10

KAPA

11 Baroma 10:9-11

Lebitso _____

Aterese _____

Fono _____

Letsatsi _____ Lilemo _____

Ke amohetse Jesu Kreste joalo ka mopholosi oa ka kajeno.


Re ka kopana hosane ho re ke tsoele pele ho hola tumelong ho Jesu Kreste.

Nako ea ho kopana: _____

Kapa letsatsi le leng: _____

Ke na le thahasello ea ho kopana le ba bang hoithuta ka Jesu Kreste.

Lebitso la Sehlopha:	
Moeta-pele oa Kereke:	
Nako/Letsatsi la ho qala ha kereke:	
Moevangeli:	



P.O. Box 1901 · Denton, TX 76202
www.TouchingEveryNation.com
© Permission to copy with attribution

LITEMANA TSA BEBELE:


- Johanne 3:16** - "Hobane Molimo o ratile lefatše ha kalo, o bile oa romela mora oa ona ea inotši ho re e mong le emong ea lumelang ho ena a se ke a timela a mpe a be le bophelo bosafeleng."
- Baroma 3:23** - "Hobane bohle ba setiloe, ha ba tsoaneloe ke khanya ea Molimo."
- Baroma 6:23** - "Hobane moputso oa lefu ke sebe empa neo ea mohau oa Molimo ke bophelo bosa feleng ka Jesu kreste morena oa rona."
- Baroma 5:8** - "Empa moo Molimo o tutisitšeng lerato la ona ho rona teng, ke ka hore, re sa le baetsalibe, kreste o bile a shoa sebakeng sa rona."
- Johanne 14:6** - "Jesu o itse ke nna tsela le nnete le bophelo, ha ho ea ka tiang ho nitate ha e se ka nna."
- 1 Bakorinthe 15:3-8** - "Hobane pele ho ntho tsohle, ke le neile seo le 'na ke se amohetseng, ke ho re, kreste o shoete ka baka la libe tsa rona, ka

- 10.1 Johanne 5:11-12** - "Me bopaki boo ke ho ba Molimo o re neile bophelo bo sa feleng, 'me bophelo boo bo ho mora oa ona. Ea nang le mora o na le bophelo, ea se nang mora oa Molimo, ha a na bophelo."
- Baroma 10:9-11** - "E ka re ha u bolela ka molomo oa hao hobane Jesu ke morena, 'me u lumela pelong ea hao hobane Molimo o mo tsofise bafung, u tla bolokeha. Hobane motho o lumela ka pelo hore a beoe ea lokileng, 'me o bolela ka molomo, hore a bolokehe; mang le mang ea lumelang ho ena a ke a soaba."

- 8. Johanne 1:12** - "empa bohle ba le amohetseng, ba lumelang lebitso la lona, le ba neile tokelo ea ho ba bana ba Molimo."
- 2 Bathesalonika 1:8-10** - "Jesu o tla khutla hape 'ka mollo o tukang, ho iphetetsa ho ba sa tsebeng Molimo, le ho ba sa utloeng evangeli ea Kreste, morena oa rona. Bao bat la

- moo mangolo a bolelang ka teng; 'me o kile a patoa, a ba a tsoha ka letsatsi la boraro ka moo mangolo a bolelang ka teng. O ki le a bonoa ke kefase, hamorao abonaa ka nako e le ngoe ke baena bafetisang makhoho a mahlano; ba bangata ho bona ba se bashoete. A ntsoo bonoa ke Jakobo; ka mohla o mong a bonoa ke baapostola bohle; 'me ka morao ho bohle a bonoa le ke nna ke leng joalo ka sefotswana."
- Baefese 2:8-9** - "le bolokehile ka mohau ka tumelo. Ha ho tsoe ho lona ke mpho ea Molimo, ha se ka mesebetsi ho tie ho se be motho ea ithorisang."

Lebitso la Sehlopha:	
Moeta-pele oa Kereke:	
Nako/Letsatsi la ho qala ha kereke:	
Moevangeli:	



P.O. Box 1901 · Denton, TX 76202
www.TouchingEveryNation.com
© Permission to copy with attribution

LITEMANA TSA BEBELE:

- Johanne 3:16** - "Hobane Molimo o ratile lefatše ha kalo, o bile oa romela mora oa ona ea inotši ho re e mong le emong ea lumelang ho ena a se ke a timela a mpe a be le bophelo bosafeleng."
- Baroma 3:23** - "Hobane bohle ba setiloe, ha ba tsoaneloe ke khanya ea Molimo."
- Baroma 6:23** - "Hobane moputso oa lefu ke sebe empa neo ea mohau oa Molimo ke bophelo bosa feleng ka Jesu kreste morena oa rona."
- Baroma 5:8** - "Empa moo Molimo o tutisitšeng lerato la ona ho rona teng, ke ka hore, re sa le baetsalibe, kreste o bile a shoa sebakeng sa rona."
- Johanne 14:6** - "Jesu o itse ke nna tsela le nnete le bophelo, ha ho ea ka tiang ho nitate ha e se ka nna."
- 1 Bakorinthe 15:3-8** - "Hobane pele ho ntho tsohle, ke le neile seo le 'na ke se amohetseng, ke ho re, kreste o shoete ka baka la libe tsa rona, ka

- 10.1 Johanne 5:11-12** - "Me bopaki boo ke ho ba Molimo o re neile bophelo bo sa feleng, 'me bophelo boo bo ho mora oa ona. Ea nang le mora o na le bophelo, ea se nang mora oa Molimo, ha a na bophelo."
- Baroma 10:9-11** - "E ka re ha u bolela ka molomo oa hao hobane Jesu ke morena, 'me u lumela pelong ea hao hobane Molimo o mo tsofise bafung, u tla bolokeha. Hobane motho o lumela ka pelo hore a beoe ea lokileng, 'me o bolela ka molomo, hore a bolokehe; mang le mang ea lumelang ho ena a ke a soaba."

- moo mangolo a bolelang ka teng; 'me o kile a patoa, a ba a tsoha ka letsatsi la boraro ka moo mangolo a bolelang ka teng. O ki le a bonoa ke kefase, hamorao abonaa ka nako e le ngoe ke baena bafetisang makhoho a mahlano; ba bangata ho bona ba se bashoete. A ntsoo bonoa ke Jakobo; ka mohla o mong a bonoa ke baapostola bohle; 'me ka morao ho bohle a bonoa le ke nna ke leng joalo ka sefotswana."
- Baefese 2:8-9** - "le bolokehile ka mohau ka tumelo. Ha ho tsoe ho lona ke mpho ea Molimo, ha se ka mesebetsi ho tie ho se be motho ea ithorisang."
- Johanne 1:12** - "empa bohle ba le amohetseng, ba lumelang lebitso la lona, le ba neile tokelo ea ho ba bana ba Molimo."
- 2 Bathesalonika 1:8-10** - "Jesu o tla khutla hape 'ka mollo o tukang, ho iphetetsa ho ba sa tsebeng Molimo, le ho ba sa utloeng evangeli ea Kreste, morena oa rona. Bao bat la

- moo mangolo a bolelang ka teng; 'me o kile a patoa, a ba a tsoha ka letsatsi la boraro ka moo mangolo a bolelang ka teng. O ki le a bonoa ke kefase, hamorao abonaa ka nako e le ngoe ke baena bafetisang makhoho a mahlano; ba bangata ho bona ba se bashoete. A ntsoo bonoa ke Jakobo; ka mohla o mong a bonoa ke baapostola bohle; 'me ka morao ho bohle a bonoa le ke nna ke leng joalo ka sefotswana."
- Baefese 2:8-9** - "le bolokehile ka mohau ka tumelo. Ha ho tsoe ho lona ke mpho ea Molimo, ha se ka mesebetsi ho tie ho se be motho ea ithorisang."
- Johanne 1:12** - "empa bohle ba le amohetseng, ba lumelang lebitso la lona, le ba neile tokelo ea ho ba bana ba Molimo."
- 2 Bathesalonika 1:8-10** - "Jesu o tla khutla hape 'ka mollo o tukang, ho iphetetsa ho ba sa tsebeng Molimo, le ho ba sa utloeng evangeli ea Kreste, morena oa rona. Bao bat la

SESEBELISOA SA BORUTUOA SA SI

V2.1



P.O. Box 1901 · Denton, TX 76202
www.StrategicImpactInternational.com
© Permission to copy with attribution

LMETHATI ENA E 5

- HA LIKAMANO:** Botsa hore na bantse ba ea joang le ho fumana tse etsahetseng esale le arohana.
- KHOTHATSA:** E ba le nako ea ho araba *LIPOTSO TSA KHOLO TSA SEMOEA* tsena (e thehiloe ho Ba-Galata 5:22-23). **Bekeng ena...**
 - Na u ikokobellelitse Moea o Halalelang le ho boloka cheseho ea lerato la hau ho Jesu bekeng ee?
 - Na u tsamaile ka lerato likamanng tsa hau tsa bohlokoa le lapeng la hau, metsoalleng, baahisaneng, lireng tsa hau le kerekeng?
 - Na u hotse leratong la hau le boinehelong ho Krete bekeng ee? Joang?
 - Did you exercise self control and honor Christ in your financial dealings?
 - Na u bile le boitsoaro mehopolong e amanang le thobalano kapa liketso, le litloaelo tsa boitsoaro ba liketso tse itseng bekeng ee?
 - Na u tsepahelletse ho pakela ba lahlehileng le ho etsa ba bang barutuoa? Ke bo mang?
 - O kentse mang moralong oa hao oa tšebetso bekeng ee?
- QOTANG:** Balang le qoqe temana e lengolo le lokisitsoeng ea sehloho seo le se balang lesebelisa lipotse 6 ka mabokoseng litaelo li bontsitsoe ka holimo.
- MORALO:** Lumellanang ka karolo ea lengolo, leo emong le e mong a tlang ho le bala nakong ea beke. (Bonyane khaolo e le ngoe ka letsatsi).
- RAPELA:** Qetellang kopano ea lona ka ho rapellana le ho rapella liqeto tse entsoeng hoipapisitsoe le potso tse 5 le tse 6 ka mabokoseng.

Johanne 15:1-11

Ketelo 4: Lulia ho Jesu.

Johanne 10:27-30

Ketelo 3: Eba le bonnete ka pholoho ea hau.

Johanne 3:16-18

Ketelo 2: Utlolisisa lerato la Molimo.

Johanne 11:17-27

Ketelo 1: Jesu ke mang?

MANGOLO

- Qotang le kenellane** ka lipotso tse latelang:
1. U ratile eng lengolong lee?
2. Keng eo u sa e ratang kapa eo u ferekantseng lengolong lee?
E re emong a bale lengolo lena hape a phahamisitse lentsoe.
- Qotang** ka lipotso tse latelang:
3. U thuta eng ka batho ba lengolong lee?
4. U ithuta eng ka Molimo lengolo lee?
E re emong a bale lengolo lena hape khetho la boraro a phahamisitse lentsoe.
- Qotang** lipotse tsena tse peli tse qetellang:
5. Holatela lengolo lena, bophelo ba hau botla japana joang bekeng ee? Hlaka ka ho otloloha potsong ea hau. (Ngola likarobo tseo ba u jang tsona ebe etsa tsalo morao bekeng e hlahlamanang.)
6. Ke mang eo u tlang ho mobolilla ka Jesu bekeng ee kapa eo u tlang ho moruta ka sesebelisoa see? (Ngola mabitso a bao u batlang ho bua le bona le ho etsa tsalo morao bekeng e hlahlamanang.)

LIPOTSO TSE TŠELETSENG

Ketelo 13: Nako le Molimo, Ho bala leho ithuta lentsoe.
Luka 5:15-16

A. Kopa Molumeli e Mocha hoba le nako ea ho Bala Bebele le ho Rapela tsatsi le leng le le leng.

Ketelo 14: Ho tsoarela ba bang.
Matheu 18:21-35

A. Mo botse ka kotloho na ke mang eo alokelang ho motsoarela.

Ketelo 15: Ho ikokobelletsa borena ba Krete le Boholo ba Molimo.
Baroma 14:5-12

Ketelo 16: Morero oa molimo ka bophelo ba hao.
Matheu 28:18-20
2 Bakorinte 5:17-21

Ketelo 17: Evangeli ke eng?
1 Bakorinte 15:1-8

Ketelo 18: Lenyalo le lelapa.
Baefese 5:22 - 6:4

Ketelo 19: Ho tsamaea ka Moea.
Bagalata 5:16-26

Ketelo 20: Seo motho a leng sona ho Krete.
Baroma 6

Ketelo 21: Lerato ele ntho eka sehlohong.
1 Johanne 4:7-21

Ketelo 22: Matla a lentsoe kapa borena ba lentsoe la Molimo.
2 Timothea 3:14-17

Ketelo 23: Boalosi bophelong.
Luka 19:10-27

Ketelo 24: Ntoa ea Moea.
Baefese 6:10-18

KHOLO

Ketelo 5: Thapelo.
Matheu 6:5-15

Ketelo 6: Ho ipolela libe.
1 Johanne 1:5 - 2:2

Ketelo 7: Bopaki ba hao, ho bolella ba bang hore na Jeso o fetotse joang. *Liketso 26*

A. Use this 3-point outline to help them think through their own testimony:
1. Bophelo ba hao bone bone joang pele kopana le Krete?
2. O kopane le Krete joang?
3. Phetoho e tšitsiso ke Krete bophelong e sale o kopana le Ena.
B. Ba kopa hore baka ba bolelle motho e mong bopaki ba bona pele le kopana hape.

Ketelo 8: Paka, Bolella ba bang ka Jeso.

Liketso 1:1-11
2 Bakorinte 5:16-21

A. Bakoetlise, uba rute ho sebelisoa tsa rona tsa SI
B. Tsamaea le bona o lono bolella motho e mong ka Krest o sebelisa se sebelisoa sa SI
C. Haeba ba hapela motho e mong ho Krete, ba rute ho tataise Molumeli e Mocha.

Ketelo 9: Kopanang le balumeli ba bang kerekeng.
Liketso 2:40-47
Bahabernu 10:19-25

A. Memela barutuoa ba bacha hotla kerekeng.
B. Ba thusa ho nka karolo litsebelisong tsa kereke.

Ketelo 10: Ba kolobetsoe.

Liketso 8:26-38
Matheu 28:19
Liketso 2:40-41

A. Memela balumeli ba bacha kolobetso
B. Mo kope ho mema beng ka ena le metsosalle habolo basa lumelang hotla bona mohla a kolobetsoang.

Ketelo 11: Selallo sa morensa.
Luka 22:14-20

A. Memela Molumeli e mocha hotla keteke selallo ha mmoho le balumeli ba bang.

Ketelo 12: Ho mamele.
Johanne 14:15-21

A. Mo botse hore naa bophelong ba hae ke ho kae moo a utloang eka Molimo a mo mamele.



STRATEGIC IMPACT

P.O. Box 1901, DENTON, TX 76202

WWW.STRATEGICIMPACTINTERNATIONAL.COM

© Copyright, *STRATEGIC IMPACT*. No changes may be made to this manual, but you may freely copy and distribute without making changes to content.